


RE TLA YA GO MANG?

 Ngwanešu Russell. Aowa, yoo...Aowa. Ee, ke ra... O e boletše gore o be a le yo mogologolo nthathana gannyane, kafao ke rile...godimo ka tsela ye, eupša e sego gabotse ntle ka tsela ye.

² Gabotse, ka nnete re thabile go ba mo le Ngwanešu Ruddell le kereke ya gagwe gape, bošegong bjo. Gomme ba na le difene, ge o na le mohlagase, kafao e no ipea gae wenamong ka nnete. Ke dula ntle ka koloing le go leta go fihla feela nako ya go tla ka gare, ka gobane ke—ke tsebile go be go tla ba borutho. Go lebega o ka re, Indiana, re na le marega gomme ka gona re na le selemo, morago re ya thwi go marega gape.

³ Gomme kafao ke thabile go menagane, bošegong bjo, go ba ka go phuluphithi ye le Ngwanešu Ruddell, ka gobane Ngwanešu Ruddell gabotse o no ba bjalo ka yo mongwe wa bašemane ba ka mong. Ke kgona go elelwa, mengwaga ya go feta, ge tatagwe le nna re be re šoma mmogo. Ka gona ge mošemane yo a etla godimo, gomme o hweditše thuto ya gagwe, o ile go Sekolo sa Modimo sa Beibele, mohuta wo mothata go yena go thoma. Go lebega o ka re o be a no se nyake go ya ka ntle, ka mkgwa wo mongwe. O morago, o ne dihlong. Eupša, mafelelong, o pinyeeditše go ya ntle, gomme se ke dikenywa tša go pinyeletša go ya ntle ga gagwe. Gomme ke a nagana, nnamong, gore Ngwanešu Ruddell o sa no thoma. A e no ba mathomo. Gomme go bothata go bolela gore ye e tla gola bokgole bjo bokae. Ke a holofela e khupetša dithokgwa tše ntsho godimo mo. Bjalo ka... .

⁴ Ke be ke botša yo mongwe, ka ntle, Ngwanešu Mike Egan. Mengwaga e se mekae ya go feta, ke be ke tlwaetše go tsoma sehlorana thwi go bapela ka mo. Kafao dilo di tšeago godimo. Go lebega o ka re tlhabologo e tšea taolo. Re ka se be le lefelo la go tsoma sehlorana goba go tsoma mmutla, le gatee, ge lefelo le le tšwelapele le gola tikologong mo. Go bjalo ka ge e ke le... .

⁵ Mengwaga e se mekae ya go feta, godimo mo ka go lefelo la kgale mo ke godišeditšwego, gobaneng, o be o tla sepela maele go ya go moagelani. Bjale, o ka se kgone go kgaphetša meetse ka lemati la ka morago, ntle le go a kgaphetša ka lemateng la gagwe. Kafao, feela yo mongwe le yo mongwe o pitlagane mmogo.

⁶ Ke mo go botse go ba mo. Gomme nka se le swarelele botelele. Ngwanešu Ruddell o nkgopetše, nako ye nngwe, go tla godimo mo ka tabarenekeleng, go rapelela balwetši.

⁷ Ke a nagana, selo se tee e se dirago go modiredi yo moswa bjalo ka yo, ge re etla go rapelela balwetši, gomme ka go ikgetha ge Morena wa rena a ka no re laetša le lengwa la Letago la

Gagwe, go tla tiiša kereke ye nnyane ye. Ke bona ba bangwe ba bagwera ba ka mo go tšwa tabarenekeleng, le ba bangwe ba bahlokomelaphahlo, le go ya pele. Gomme bjale, bakhwi, ba bantši ba batho ba ba bone Morena a fodiša balwetši. Gomme, gabotse, ge A ka no re direla yona gape bošegong bjo, a tla lefelong, ka go Letago la Gagwe, e tla—e tla tiiša tumelo ya batho. E—e tla ba fa kho—kho kholofelo.

⁸ E tla thuša Ngwanešu Ruddell, ka gobane Ngwanešu Ruddell o ikemišeditše go rera Ebangedi ya go Tlala. Bjale, ke tla ba go nyama ka go yena ge a se a dira. Ke na le nnete Morena o tla dira. Kafao, gomme, ka gona, o ya go dula thwi mo le Yona. Gomme mohlomongwe dikopano tše nnyane di tla, ka mokgwa wo, ge ba bangwe ba rena bareri ba kgale, le a tseba, re ka kgona go tla ka gare, gobaneng, go thuša bašemane ba baswa bale ntle.

⁹ Gomme bjale, go batho ba tabarenekele, ke tla ba tlase gosasa, eupša ke no . . . Bjale, ga ke ye go ba le nako ye e itšego go tloga bjale go fihla lesometlhano Agosetose. E no ba kopano ka morago ga kopano. Kafao go molaleng ke tla, nka tla sekolong sa Lamorena, eupša e sego go bolela.

¹⁰ Gomme ke maswabi go kwa, e ka ba iri e tee ya go feta, gore Ngwanešu Neville, modiša wa rena, mogadibo wa gagwe o be a bolokwa lehono. Ke a makala ge eba tabarenekele e tsebile seo. Ga ke nagane Ngwanešu Neville o mo. Ke lebeletše gohle go dikologa, pele ke bolela se. Ke makala ge eba ba tsebile go romela matsšoba tlase kua. Ke no se tsebe. Ke sa tšwa go e tseba, dinakwana di se kae tša go feta. Billy o mpoeditše gore yo mongwe o mmoditše gore mogadibo wa Ngwanešu Neville o bolokilwe lehono. Ka kgonthe ke maswabi go kwa seo. O be a le motswalo wa kgole wa ka, ka lenyalo. Gomme ke maswabi go kwa seo, go tloga ga gagwe.

¹¹ Ba babedi gape ba bagwera ba ka ba robotše tlase kua, bošegong bjo: Dave Wright le Mna. Henson. Ga se ka ke ebile ke tseba gore ba be ba babja. Bobedi ba hwile ka sepetlele, maabane le mosong wo, ke a nagana.

¹² Kafao, go ya go laetša selo se tee, gore ga re fa botelele kudu. Re sepelela thwi pele go theoga mothalo. Ga re tsebe ke nako mang Modimo a yago go ntšhetša nomoro ya rena ka ntle ga raka godimo kua. Re ya go swanelwa ke go araba.

¹³ Kafao ge re tseno tselong ye, bošegong bjo, ke a tseba go a fiša, gampe kudu. Eupša a re elelweng gore re tla mo go dira bokaone bjo re ka kgonago, go laetša Modimo gore re hloketše gomme re a Mo rata. Gomme re nyaka motho yo mongwe le yo mongwe mo, yo a sa Mo ratego, go ratana le Yena bošegong bjo. Gomme bohle bao ba sa Mo dumelego, re nyaka le Mo dumele, bošegong bjo, ka pelo yohle ya lena. Gore kopano ye e tla ba se sengwe se e tla bago sa leswao la histori, godimo mo ka tabarenekeleng ye, gore le ka kgona go šupa morago go nako ye,

le go re, “Bošegong bjola, Morena o tllile go rena le go dira bjalo le bjalo.”

14 Kafao, bjale, pele re bula Beibele go bala Lentšu . . .

15 A le kgona go nkwa gabotse morago fao, moragorago ka morago? Ke a makala, godimo *mo*, ge eba le . . . A le kgona go kwa seo gabotse? A go lokile, *mola*? Ga se ke bone dihlogo tše ntši di dumela. Go reng ka wo, a o kaonekaone? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Go lokile. E no o swara ntle ka mokgwa *wo*, gona.

16 Bjale a re inamišeng dihlogo tša rena nakwana feela bakeng sa thapelo. Gomme ke a makala, ka go go hlomphega ga nakwana ye, a go ka ba e ka ba mang mo a ka nogo rata go gopolwa ka thapelong, ka go phagamišetša diatla tša gago godimo? Modimo a le šegofatše, yo mongwe le yo mongwe. O a bona le go tseba.

17 Tatawešu wa Magodimong wa mogau, re tla ka go Bogona bja Gago ka tlhomphekgo, e sego feela ke dihlogo tša rena tša go inama, eupša dipelo tša rena di inamile. Ka gore re a lemoga gore go ngwadilwe ka Lentšung la Gago, gore, “Kae kapa kae ba babedi goba ba bararo ba kopanego, Ke tla ba magareng ga bona.” Kafao re a netefaletšwa gore Wena o mo bjale, gore Moya wo Mokgethwa wo mogolo o sepela ka go moago wo monnyane wo, ka gobane ke tshepišo ya Modimo.

18 Re a rapela gore O tla šegofatša kopano ya rena bošegong bjo. Šegofatša kereke ye nnyane ye le modiša wa yona, le bohle bašomammogo ba yona, maloko wohle. Gomme a nke e gole le go gola go fihla e tla ba ngwako wa seetša bakeng sa Mmušo wa Modimo, go fihla batho ba tla tla go tšwa kgole le kgauswi, go eta, go bona mediro ya Morena. A nke e be bjalo ka tempele ya kgale, batho go tšwa gohlegohle lefaseng ba tllile go kwa bohlale bja Salome, le gore dilo tše ntši tše kgolo di direge. Gomme kae kapa kae re kgobokanego Leineng la Gagwe, leo ke lefelo la kopano, tempele ya Morena.

19 Gomme re a rapela gore O tla hlompha, bošegong bjo, bahlanka ba Gago, le dithapelo tše re di dirago go Wena, dipina tše re di opelago. Gomme šegofatša Lentšu, Morena. Ge Le eya pele, a nke ka kgonthe Le wele godimo ga mobu wa go nona. Thwi mo iring ye, Morena, re a rapela gore O tla gogela ntle sekgopha se sengwe le se sengwe se setala, modu wo mongwe le wo mongwe wa kgalako, le gosedumele gohle, go tšwa go dipelo tša batho; gore Lentšu le tla wela godimo ga wo mobotse, wa go huma, mobu wa go nona, gore Le tla tšweletša dipelo tše kgolo go batho ba.

20 Šegofatša bohle ba ba beilego diatla tša bona godimo. Wena o ba bone le go tseba ditlhoko tša bona. Efa se go rena, Tate, ka Leina la Morwa wa Gago yo Mokgethwa, Morena Jesu, re a e kgopela. Amene.

21 Bjale, bošegong bjo, lena le nago le Dibeibele tša lena, ke rata le phetla le nna go Mokgethwa Johane, tema ya 16, gomme a re thomeng ka e ka ba temana ya 66, gomme re bale mangwalo a se makae. Mokgethwa Johane 6:66.

Go tloga nako yeo ba bantši ba barutiwa ba gagwe ba boela morago, gomme ba se sa sepela le yena.

Ka gona Jesu a re go ba lesomepedi, A le lena le ka tloga?

... Simone Petro a mo fetola, Morena, re tla tloga ra ya go mang? ka gore o na le mantšu a bophelo bjo bosafelego.

Gomme re a dumela le go ba le nnete gore wena o Kriste yola, Morwa wa Modimo wa go phela.

22 Ke tla e bitša sehlogo, ke rata go se dira ye: *Re Tla Ya Go Mang?*

23 Le a tseba, batho ba lehono ke taba ye kgolo go swana le ge e le ka go letšatši lela. Batho ba sepela gohle, ba sa tsebe mo ba yago, le go bonala ba sa šetše. Feela ka go iketla go ya kae kapa kae ba ratago go ya, gomme—gomme mohuta wa batho ba go nyaka maipshino. O no ba bjalo ka ge a be a le ge a be a tlogela Modimo ka serapeng sa Edene, gomme a tlogelwa go itšhutiša yenamong. Ga bonolo o nno tlogela Modimo ka ntle ga seswantšho, gomme o no ya kae kapa kae a ratago, le mohuta wa go gafišwa ke maipshino.

24 Gomme—gomme ga se a fetoga kudu ka tabeng ya gagwe. Ga se a fetoga kudu ka go mebono ya gagwe. O sa nyaka bodumedi bja gagwe bja letlakala la mogo, le a tseba. O nyaka go bo dira, yenamong, gomme a iphuthela yenamong ka boyena, le go sepela go tloga bjalo ka, bontši goba bonnyane, nka re, bontši goba bonnyane, a kgotsofetše, kgotsofalo ya maitirelo, ge lentšu leo le kwagala tlišaologanyo. O dira yenamong go dumela gore o kgotsofetše. Ge, tlase ka soulong ya gagwe, o a tseba o phošo. O a tseba gore eng kapa eng motho a swanetšego go e dira, e tšhilafetše sa mathomo. Gomme a ka se kgone gape go iphološa yenamong go feta a ka kgonago go tšea marala a putsu le go tabogela ngwedeng. A ka se kgone go e dira. Go leka go dira bjalo, o bjalo ka lewego le leka go latswa go tloša marothorotho a lona. O laetša feela dibe tša gagwe go phadima go fetišiša. Eupša o, go sa le bjalo, ga a nyake go theetša. O no sesella go dikologa.

25 Eupša, Petro, ka go letšatši leo, o kgonne go araba bjalo ka bontši bja rena bošegong bjo. O be a hweditše se sengwe sa go fapana. O be a kopane le Jesu, gomme o tsebile gore go be go le se sengwe go feta go no sesella. Mang kapa mang a kilego a kopana le Jesu, ga a tsoge a nyaka go sesella, gape. Go na le se sengwe se direga go yena ge a kopana le Jesu. Ga a tsoge a swana gape. Gomme Petro yo o kopane le Jesu, gomme o hweditše se sengwe ka go Jesu seo se bego se fapana le mang kapa mang gape. Ga se

gwa ke gwa ba monna wa go swana le Jesu. Gomme o hweditše se sengwe se segolo se ka go Yena, seo se Mo direlago go araba potšišo ye, “Morena, re tla ya go mang?”

²⁶ Jesu o rile, “Bjale, ge—ge le nyaka go tloga le masomešupa a mangwe, le lokologile, e nong go ya pele le tloge.”

²⁷ Eupša Petro o rile, “Re tla ya kae? Re tla ya go mang? Ka gore Wena o nnoši o na le Lentšu la Bophelo bjo Bosafelego.” Ga go yo mongwe gape a bilego le Lona eupša Yena. Gomme Petro o bile le Yena botelele go lekanela, gomme o bone mehlolo ya Gagwe le maswao, le matete go tšwa go Modimo, gomme o tsebile gore yeo e be e le Therešo, gore O be a na le Lentšu le Bophelo bjo Bosafelego.

²⁸ Oo, ge re ka kgona feela go ya le Yena botelele go lekanela go lemoga seo, gore Yena a nnoši o na le Lentšu la Bophelo bjo Bosafelego.

²⁹ Bjale a Jesu o be a na le eng se se bego se fapana kudu go feta e ka ba mang gape? Gobaneng A be a fapana go tloga go rabi? Rabi o be a le moprista. O be a le morutiši, serutegi. Go molaleng, ka go thuto ya lefase, kgole ka godimo ga Jesu.

³⁰ Ga re ne rekoto ya Jesu a kile a ya sekolong, goba go ithuta e ka ba eng go tšwa go motho. O be a sa e hloke. O be a le Morwa wa Modimo. Go be go utollotšwe go Yena, go tšwa Legodimong, se a tla se dirago. Gomme kutollo ye ya Legodimo e tlišitše kgahlego ye bjalo godimo ga barutiwa ba, go fihla Petro a rile, “Re tla ya go mang, go hwetša Se?”

³¹ Gomme e no ba kgonthe bošegong bjo. Re be re tla ya kae go hwetša Se ge re be re se ra tla go Yena?

³² Bjale, ke ngwadile fase mo, godimo ga ntsekana ya lephepha, mabaka a šupago, goba dilo tše šupago, tšeo, mabaka ao re swanetšego go tla go Jesu. Ke nyaka go bolela ka dilo tše šupa tše e ka ba feela lebaka la metsotso ye masomepedi goba masometharo ya go latela, pele re rapelela balwetši.

³³ Gobaneng, e be e le eng, Jesu a bilego naso, se bego se fapana? Gobaneng A swanetše go ba Yena a nnoši?

³⁴ Selo sa pele, Jesu o rile, “Ke nna Tsela.” Bjale, go na le Legodimo le tee feela, gomme go na le Modimo yo motee, le Tsela e tee go ya Kua. Ga go ditsela tše ntši, eupša go Tsela e tee feela go ya Kua. Gomme Jesu o rile, “Ke nna Tsela yeo.”

³⁵ Bjale, re leka go dira ditsela tše dingwe. Re leka go re go na le ditsela tše dingwe. Re na le tsela ya thutotumelo, gomme re leka go latela yeo. Bontši bja rena, ka dikerekeng, re na le thutotumelo ye e itšego yeo re—re dulago le yona. Gomme yeo e ka no ba e lokile, bakeng sa seapešo sa letlakala la mogo.

³⁶ Eupša ge o eya Legodimong, o swanetše go tla ka Jesu, gobane Yena ke Tsela. Ga go tsela ye nngwe e ka kgonago go ba, go ya Legodimong, feela ka Jesu.

Re na le ditsela tša rena tše re di bitšago, “Kereke ya rena ya leina.”

O botšiša motho, lehono, “A o Mokriste?”

“Oo, ke nna Momethodist.”

“A o Mokriste?”

³⁷ “Ke nna Mobaptist. Ke nna Mopresbyterian. Mopentecostal, goba Monazarene, goba se sengwe go swana le seo.” Yeo ga se potšišo.

³⁸ Go ba Mokriste, o swanetše go ba ka go Kriste. Gomme go na le tsela e tee feela go tsena ka go Kriste, gomme ga se ka dithutotumelo goba ka dikereke, eupša ka kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Re swanetše go tswalwa gape. Gomme ge re tswetšwe gape, gona re ka go Kriste. Gomme ge o le ka go Kriste, o ka Tseleng, ka gore Yena ke Tsela.

³⁹ Go be go le monna, nako ye nngwe ka Beibeleng, yoo Jesu, ka go seswantšho sa Gagwe sa go tuma, o boletše ka yena. Gore, O boletše gore go be go le monna wa mohumi, gomme o ile a direla morwa wa gagwe selalelo, se se bego se eya go ba selalelo sa lenyalo. Gomme o ile a laletša batho go tla. Gomme ge selalelo se lokišitšwe gomme se sengwe le se sengwe se be se loketše go ka solwa, baeng bohle ba be ba dutše. Gomme tafoleng gwa hwetšwa monna yo a bego a se a apara seaparo sa lenyalo.

⁴⁰ Bjale, batho ba bantši ba ba balago Beibele ba tlwaetše Lengwalo le.

⁴¹ Gomme kgoši o rile go moisa yo, “Mogwera, gobaneng o le mo ntle le seaparo sa lenyalo?” Potšišo e botšišitšwe, “Gobaneng o tllile ntle le seaparo sa lenyalo?”

⁴² Gomme a le etše hloko, Beibele e boletše, gore, “O ile a hloka polelo.” O ile a hloka maitshwarelelo.

⁴³ Bjale, ke bile le monate wa go ba go mafelo a ka Bohlabela le go bona manyalo a Ka Bohlabela. Ga ba fetoge. Metlwae ya go swana, lebaka la mengwaga ye dikete.

⁴⁴ Bjale, ge go na le selalelo sa lenyalo se fiwa, ka go hlompha yo mongwe, monyadi o neela diaparo go batho bohle ba ba tlogo ka gare, ka gore bagwera ba gagwe ba bopša ka badiidi, bahumi le ba go hloka phapano. Eupša yo mongwe le yo mongwe a mo laletšago, o fiwa taletšo, gomme ka go taletšo ye go na le leina la monyadi go yona. Gomme o tliša taletšo ye mojako. Gomme go na le mo—mo moamogedi yo a emago mojako, gomme o swere diaparo.

⁴⁵ Kagona, monna yo motee o tla godimo, a apere gabotse ka kgonthe, gomme moamogedi o bea seaparo sa mehleng, godimo ga gagwe. Monna wa go latela o tla godimo, e no ba ntšebelana, ga se a apara gampe kudu, eupša o hwetša mohuta wa go swana wa seaparo monna wa mohumi a o hwetšago. Gomme ka gona

moisa wa go latela o tla godimo, oo, ntle le pelaelo, eupša o laleditšwe selalelong, gomme go tlhompfo ye bjalo go mogwera wa gagwe, go fihla a hlatswitše diaparō tša gagwe gomme, oo, go dira bontši kudu go itokiša yenamong, eupša o e dirile ka lefeela.

⁴⁶ Kafao e bjalo, rena, ga go selo re ka se dirago ka yona. Modimo o file phološo ya rena ka Jesu Kriste. Gomme ga se ka se re ka kgonago go se dira, goba ke dilo tše kae tše botse re ka kgonago go di dira. Tšeo, tšohle di lokile, ga go selo go bolela kgahlanong le yona. “Eupša re phološitšwe ka mogau, ka tumelo.”

⁴⁷ Gomme ka gona monna yo wa modidi o hwetša mohuta wa go swana wa seaparo se monna wa mohumi a se hweditšego le monna yo mongwe a se hweditšego. Ka gona, ge ba dutše tafoleng, bona bohle ba lebega go swana.

⁴⁸ Bjale, go diregile eng ka monna yo, go diregile eng? “O be a se ne polelo,” ka gore o nametše ka gare ka lefasetere, goba o tsene ka gare ka mojako, goba tsela tsoka ye nngwe ya ka thoko ntle le tsela ye e filwego ya gagwe. Gomme ga se a hwetša seaparo.

⁴⁹ Ke ka tsela ye go tla bago ka Letšatši la Kahlolo. Go na le ditsela tše dingwe. Go na le ditsela tša kereke. Go na le ditsela tša dithutotumelo. Go na le ditsela tša di—di dilo tša go fapana. Eupša Jesu o rile, “Ke nna Tsela.” Mokgethwa Johane 10, O rile, “Ke nna mojako go ya lešakeng la dinku.” Gomme batho, lehono, go no swana le ge ba be ba le nako yela, ba no gana go tšea tsela yeo. Ba nyaka tsela ya bona beng. Ba nagana e nno loka bjalo.

⁵⁰ Mo nako ye nngwe ya go feta, ke a dumela e be e le ka Louisville, go be go le lesogana. Gomme o bile le se sengwe sa go fošagala ka ye nngwe ya ditsebe tša gagwe. Gabotse, o ile go ngaka ya gagwe, gomme ngaka ya gagwe o mo letetše lebaka la dibeke tša go balega. Gomme ya gola go befa kudu. Mafelelong, ngaka o rile, “Ke swanetše go go romela go mahlwadibona.”

⁵¹ Gomme ge mahlwadibona a hlhlobile bothata, e be e le leina le lengwe le legolo la dihlare. Leo, ga ke dumele, ge ke be ke le tseba, ge ke be ke tla kgonago go le bolela, ke be ke tla ba le lona le ngwadilwe ntle, le go ithuta lona iri, go le peleta. Gomme le be le ka se tsebe se ke se boletšego ge ke be ke le peleta goba go le bolela, gobane ke be nka se tsebe se le bego le le, sa mathomo. Eupša e be e le se sengwe sa phošo ka tsebeng ya gagwe, se se ka bego se tšere bophelo bja gagwe. Gomme o rile, “Bothata bo kgathile tema. Gomme ga ke tsebe mang kapa mang a ka fago bothata tlhahlobo ya go tsenelela, go bona ge eba ke therešo goba aowa, eupša monna yo a itšego o dula ka St. Louis, ngaka.”

⁵² Mošemane o ile a kitimela ka St. Louis ka pela. Ngaka ye e be e le pentšheneng gomme a ile New Orleans. E be e le Letšwaborwa, ka fao o ile morago New Orleans. Mošemane o ile a tšea sefofane, ka pela, gomme a kitimela New Orleans. Ngaka

ya go tšofala o ile a bo lebelela, a re, “Ba bo hlahlabile gabotse, morwa, gomme bo šetše bo lemile tema go ya kgole.”

53 Gomme moisa yo moswa o rile, “Ngaka, a o ka dira karo?”

54 O rile, “Aowa, morwa. Nka se kgone go e dira. Seatla sa ka ga se iketle go lekanela.” O rile, “Bjale, ga ke tsebe eupša monna yo motee, ka go lefase ka moka, yo a ka kgonago go dira karo ye.” O rile, “Monna yoo o ka New York City bjale, o ile go thoma ka maikhutšo a dikgwedi tše tshela ka Yuropa. Gomme ga ke tsebe ge eba ebile o tla mo swara; gomme gee bile o ka no swara, ge eba ebile o tla dira karo. Ke monna a nnoši ke mo tsebago, wa bolwetši bjo bja go se tlwaelege, a ka kgonago go dira karo ye. Gomme o ka se kgone go leta. O tla be o hwile mo dikgweding tše tshela.”

55 O rile, “Eba mogaleng. Mo leletše. Dira se sengwe. Ga ke nyake go hwa. Mo sware, ka mokgwa wo mongwe.” Gomme mafelelong ba ile ba swara ngaka gomme a dumela go dira karo.

56 Bjale, ge lesogana le le be le bolela le ngaka ya go tšofala, gomme o mmoditše se e bego e le bothata bja gagwe, gomme go be go le monna yo motee feela a bego a ka kgona go dira karo. Ga se a ke a lebelela ngaka ya go tšofala, go swana le batho ba bangwe ba lebelela modiredi ge a mmošša gore Jesu ke yena tsela e nnoši go phološwa. Ga se a ke a lebelela ngaka, a re, “Polelo ye botse kudu, ngaka. Ka kgonthe ke ipshinne ka polelo ya gago. Ke tla tla morago go go kwa, ka sehla se sengwe.”

57 Bjale, yeo ke tsela ye batho ba tšeago Bokriste. Eupša ge feela o ka lemoga ke lehu go gana Tsela yela. Ke lebaka leo Petro a rilego, “Re tla ya go mang? Ka gobane Wena o nnoši o na le Bophelo bjo Bosafelego. Ke Wena yo Motee o nnoši, gomme Tsela e nnoši ye Modimo a e beilego fase, gomme bjoo ke Bophelo bjo Bosafelego.”

58 Bjale, re swanetše go elelwa gore Yena ke Tsela. Gomme ge o le ka go Kriste, o tla ka go Kriste ka go tswalelwa ka go Kriste. Bjalo ga go tlhokego ya go botša batho Tsela, le gore Tsela ke eng, ntle le ge o ba botša mokgwa wa go tsena ka go Yona. Bjale, o tswalelwa ka go Kriste. O ba karolo ya Gagwe. O ba sebopiwa se seswa, goba tlholo ye mpsha, ge o tswaletšwe ka Mmušong wa Modimo. O ba karolo ya Kriste.

59 Ge ke tswaletšwe ka lapeng la Branham, ke ba Branham ka tswalo. Yeo ke tsela ye o bago karolo ya Kriste. Le tsela ye o tsenago ka Tseleng, ka Tswalo ye mpsha. Yeo ke nnete. Ke mokgwa wo o tsenago ka Tseleng. Gomme Jesu o rile, “Ke nna Tsela.” Re ka kgona go dula nako ye telele go seo.

60 Eupša selo sa go latela A lego, Yena ke Therešo. Ga go selo goba mang gape a nago le Therešo eupša Yena.

61 Oo, ke a tseba re na le borabodumedi, lehono, ba ya go rarela le go re, “Gabotse, bjale, rena re Therešo. Re na le Therešo.” Re

ya kerekeng e tee, ba re, “Re na le Therešo.” O ya kerekeng ye nngwe, ba re, “Dithutotumelo tša rena, re na le Therešo.” Re ya go ye nngwe, “Re na le katekisima ya kgale. Re na le Therešo.”

⁶² Jesu o rile Yena o be a le Therešo, kafao o ka se be le Therešo go fihla o na le Jesu. O Mo hwetša bjang? Ka go tswalwa gape. Eupša o ka se kgone go ba le Therešo go fihla o eba le Jesu.

⁶³ O ka se kgone go ba, go ba ka Tseleng, go fihla o le ka go Jesu. O tsena bjang ka go Yena? “Ka Moya wo motee bohle re kolobeletšwa ka go Mmele o motee.” Ka gona o ka go Jesu. Ka gona o ka Tseleng. Ka gona o ka Therešong. Jesu o rile, “Ke nna Tsela, Therešo.”

⁶⁴ Gomme selo se sengwe, selo sa boraro, Jesu, re tllile go Yena, Yena ke Seetša se nnoši se lego gona. Yeo ke nnete. Oo, re nyaka go fapana le seo, eupša ke therešo. Jesu ke yena Seetša se nnoši se lego gona.

O re, “Ke nna Morussell, Mocampbelle.”

⁶⁵ E ka ba eng o lego, ke seetša sa maaka. O ka no ba ka kerekeng ya Marussel. O ka no ba ka kerekeng ya Macampbelle, goba kereke ye nngwe ya “seetša.” Eupša go fihla o tsena ka go Jesu, ga o ka Seetšeng. O sa le ka leswiswing. Ga o ne Seetša go fihla o etla go Yena. Gobane Yena ke Tsela, Therešo, le Seetša, le tsela e nnoši go ya go Modimo. “Ga go motho yo a tlogo go Tate ge e se ka Nna.” Kafao, o ka se kgone go ya go Modimo, o ka se kgone go ya Legodimong.

⁶⁶ O swanetše go tsena ka Tseleng, gomme Jesu ke Tsela yeo. Yena ke Therešo e nnoši e lego fao. Gomme Yena ke Seetša se nnoši, Seetša se nnoši sa therešo. Therešo e nnoši, Seetša se se bonagaditšwego ke Jesu Kriste. Re na le seetša sa Mormon. Re na le seetša sa Methodist. Re na le seetša sa Baptist. Re na le seetša sa Pentecostal. Re na le mehuta yohle ya dietša, eupša Jesu ke Seetša sa therešo. Yena ke Seetša se nnoši.

⁶⁷ Ke rena bana. Ge re tswetšwe gape, re bana ba Mosegare.

⁶⁸ Bana ba lefase ba sepela leswiswing. Ba sepela nako ya bošego. Ba rata leswiswi. Beibele e boletše, go re, “Banna ba rata, batho ba rata leswiswi go feta ka mo ba dirago seetša, gobane seetša se tla bonagatša ditiro tša bona.”

⁶⁹ A nke letšatši le hlabi, gomme mkgaditšwane wo mongwe le wo mongwe wa kgale, thokgana ye nngwe le ye nngwe ya kgale, dikhunkhwane tša mmušo wa leswiswi, di nanampa bošego, di tla tšeela ka tlase ga se sengwe. Yeo ke tsela ya go swana ge Seetša sa Ebangedi se thoma go phadima, tiro ye nngwe le ye nngwe ye mpe e tla leka go nanampela ka fase ga se sengwe. “Oo,” ba re, “re na le—re na le seetša, ka gobane re—re phela nako ya bošego.” Ge o sepela ka seetšeng nako ya bošego, o sepela ka fase ga seetša sa maitirelo. Go na le seetša sa mosegare se tee feela sa therešo. Seo ke seetša sa letšatši.

70 Go na le Seetša sa Bokriste se tee feela sa therešo, gomme seo ke Seetša sa Morwa wa Modimo. Yena ke Seetša se nnoši sa therešo. Ee.

Ka go Yena ke Bophelo, bjoo, ka nnete bjalo ka ge seetša sa letšatši se tšweletša bophelo.

71 Bophelo bjohle bja dimela bo tla ntle le seetša sa letšatši. Ngwaga wa go feta e be e le, le ka fao marega a gatseditšego se sengwe le se sengwe. Eupša ka pela ge letšatši le thoma go hlapiša godimo ga lefase, go diregile eng? Bophelo bjo boswa bo tlile godimo, boswa.

72 Ke be ke bolela le monna, Mna. Wood morago kua. Re be re le tlase ka Kentucky. Ke kopane le monna gomme o be a swanetše go ba mosetsebemodimo. Ke kwele o sa tšwa go hlokofala. Gomme yena, Mna. Wood, o ile godimo le go mo kgopela ge eba re ka tsoma sehlorana lefelong la gagwe. O rile, “Nnete, o ka tsoma sehlorana, Banks. Eya pele.”

O rile, “Ke tlile mmogo le modiša wa ka.”

73 O rile, “Ga o re gore o ile fase fase, Wood, go fihla o swanelwa ke go ba le moreri nako yohle?” Gomme o rile . . .

74 Ke ile ka tšwela ka ntle ga koloi le go sepelela godimo kua. Gomme go be go le mohlare wa moapola, gomme yena le mokgomana yo mongwe wa mokgalabje ba be ba dutše ka fase. Gomme kafao ke ile ka fula apola le go thoma go eja. Gomme o be a bolela le nna. Gomme ka tseb- . . . Ngwanešu Wood o ile a mo tsebiša. Bjalo ka . . . O rile, “Kopana le modiša wa rena.”

75 Gomme ke rile, “Go bjang, mohlomphegi?” Gomme re boletše gannyane ga nthathana, gomme a thoma go bolela ka, gabotse, yena ga se a ke a tsoge a ya kerekeng, gomme o be a sa tsebe ge a be a loba e ka ba eng.

Ke rile, “Oo, ee, o dirile.” Ke mo dumeletše go bolela lebakana le lennyane.

76 Gomme morago ga lebakana, o rile, “O a tseba go be go le moreri yo a tlilego mo ka Campbellsville, goba ka Acton, toropokgolo ye nnyane, godimo mo ka go mabala a kampa a Methodist.” Gomme o rile, “Moreri yoo o be a se a ke a tsoge a ba ka nageng ye pele. Gomme bošego bjo bongwe ge a be a le godimo kua a rera, ka go kopano ya mašego a mararo, o ile a lebelela morago fase go kgabola lešaba, gomme a bona mosadi a dutše fao, gomme a mmotša gore o be a rapelela sammagwe yo a bego a dula godimo mo godimo ga thaba, a ehwa ka kankere. A re, ‘O na le sakatuku ka pukung ya gago ya potla.’ Gomme o rile, ‘Tšea sakatuku seo o se bee godimo ga mosadi, gomme o tla fola.’”

77 O rile, “Mosong woo, mosadi le nna re be re le godimo kua.” Gomme o rile, “Re retolotše mokgekolo yola ka llakane. O be a se a ke a tšwa malaong lebaka la mengwaga ye mebedi, goba go

feta. Kankere ya mogodu. O be a bile a sa kgone go swara meetse ka teng ga gagwe.”

78 Gomme a re, “Kgaetšedi o emeletše go tloga kopanong, gomme a tloga bošego bjoo, gomme a tla godimo gomme a bea sakatuku godimo ga mosadi.” Gomme a re, “Mosong wa go latela, o be a apeile mae, le kolobe, gomme a dira difihlolo, le go ja.”

79 Gomme a re, “O bile kua. Se ke mengwaga ye meraro goba ye mene ya go feta, gomme,” o rile, “o sa fodile.”

80 O rile, “Bjale, ge a ka tsoge a tla nageng ye gape, ke ya go mo theeletša.” O rile, “Ka gobane, o tšweleleditše se sengwe se se e dirilego e lebege gannyane go feta go bala sehlopha sa mantšu feela. E tsebišitše se sengwe se se bego se phela le go phela. O tsebile bjang gore o be a phela godimo kua thabeng?”

81 Ke lebeletše godimo go Ngwanešu Wood le go šišinya hlogo ya ka. Gomme ke be ke eme kua, ke tletše leraga, le madi a sehlorana, le se sengwe le se sengwe, go tšwa go tsomeng. Ga se a tsoge a ba le kgopolo e be e le nna godimo kua ke bego ke rera. Kafao o—o eme fale gannyane ga nthathana, goba o dutše fale, a ke re.

82 Gomme ke rile, “Mohlomphegi, o ra gore, ge o ka kgona go bona se sengwe se bego se lebege Modimo, Modimo o dirile se sengwe ka godimo ga tlhago?”

83 “Oo, ee,” o rile, “seo se tla ntira ke dumele.” Ke rile, “Ee, mohlomphegi.” Ke rile, “Mohlare wo wa moapola ke wo mokae bogolo?”

84 O rile, “Masometharo le metšo a mengwaga. Ke o bjetše fale, kafao ka ngwaga wo itšego.”

Ke rile, “Ngwaga wo mongwe le wo mongwe o a tla, o tliša diapola godimo?”

“Ee.”

85 Ke rile, “Bjo e ka no ba bogare bja Agosetose. Ga se ra ke ra ba le go gatsela mo gotee goba tlhaselo ya go tonya.” Ke rile, “Ga se ra ba le boso e ba bofe, le gatee, eupša selemo sa go fiša. Gomme mpotše gobaneng, go tla bjang, gore matlakala a le a hlohlorege go tšwa mohlareng wola?”

O rile, “Seela se ile morago ka mobung.”

86 Ke rile, “Ge se ka be se se sa ya morago, gona a mohlare wola o be o tla hwa nako ya marega?”

87 “Yeo ke nnete. Seela ge se dutše ka mohlareng, se be se tla o bolaya. Se swanetše go ya tlase ka medung le go ikuta.”

88 Ke rile, “O tla mpotša ke eng e dirago seela seo, mo bogare bja selemo, ke bohlale bofe bo se romelago fase ka medung, go phela go kgabola marega, go tla morago seruthwane se se latelago, go go tlišetša puno ye nngwe ya diapola. Ke tla go botša, ke Moya wa

go swana wo o mpoditšego go ya go botša mosadi yola go ya go bea sakatuku sela godimo ga gagwe. Ke Modimo wa go swana.”

O rile, “Ga o moreri yola?”

⁸⁹ Ke rile, “Ee, mohlomphegi, ke nna.” Ke rile, “O a bona, o lebelela se sengwe go tšwa ka kopanong, eupša Modimo o thwi mo tikologong ya gago, gohle. O ka se no thabela go se E bone. Šetša tlhago.”

⁹⁰ Bjale batho ba bangwe ba ka no gana go sepela seetšeng sa letšatši. Go ka reng ge go ka ba motho yo mobjalo? Yo a ka rego, “Oo, letšatši ga le phadime. Aowa, mohlomphegi. Ga ke dumele.” Gomme a kitimela ka lebatong la gagwe la ka fase. A re, “Ke tla feela ntle ge go eba leswiswi. Ge ke etla. . .” O gana thušo ya letšatši. Gabotse, ge a dira, bjoo—bjoo e no ba botlaela bja gagwe mong. Ke phetho. Letšatši le a phadima. Yo mongwe o tla letsikangopeng le go goeletša, “Etle ntle, John. Letšatši le a phadima.”

⁹¹ “Ke gana go dumela ditšiebadimo tše bjalo. Seo ke bohlaya.” Bjale, ka nnete o hlaelwa borutho bja letšatši. Ka nnete o hlaelwa mahlasedi a go fa bophelo ao le bo fago. Ka nnete o hlaelwa bobotse bjo le bo laetšago, le bophelo bjo le bo tlišago pele.

⁹² Yeo ke tsela, monna goba mosadi a lekago go ya Legodimong ka thutotumelo, a lekago go ya Legodimong ka kereke, ntle le Jesu. O ka se kgone go e dira. Yena ke Tsela, Therešo, le Seetša.

⁹³ Ka nnete ka fao l-e-t-š-a-t-š-i le tlišago bophelo bjohle bja dimela, M-o-r-w-a o tliša pele Seetša sa Gosafelego. Yena a nnoši o na le Seetša sa Gosafelego. Ke ka baka leo re swanetšego go tla go Yena. Re tla e hlaelwa ka kereke. Re tla e hlaelwa ka thutotumelo. Re ka kgona feela go tla go Yena le go hwetša Seetša sa Gosafelego. Yena a nnoši. Petro o rile, “Ke Wena yo Motee a nnoši o nago le Sona. Ke lebaka leo re lego mo bakeng seo. Re tla go Wena, go Se amogela.”

⁹⁴ Bjale, šetšang ge seetša sela sa letšatši se thoma go phadima, gobaneng, ga go—ga go peu ka mobung eupša ye e tla phelago. E ka se kgone go e thuša.

⁹⁵ O bea tsejana ya ka thoko go theoga tsela ya gago, goba go theoga mmila wa gago, e tšhele godimo ka khonkhoriti, e dire dikgato tše nne bophara. Gomme dira letšatši le ye go phadima, gomme bjang bo tla godimo, ke kae mo o bago le bjang bjo bontši? Thwi ka mathoko ga yona. Ke eng? Ke medu yela. O ka se kgone go uta bophelo go tloga go letšatši. Letšatši lela le a phadima, yona medu ye mennyanane e potologa fao tsela ntle sekgoba sa dijarata tše lekgolo, ge go hlokega, gomme e tla tla godimo. Ke bjang bjo bo bego bo le ka fase ga tsejana ya ka thoko. Ke bjo bo bego bo le ka kua fase, dietša di a phadima. Gomme ge seetša se phadima, bophelo bo tla go beng ga bjona.

⁹⁶ Gomme ge Morwa wa Modimo a phadima godimo ga pelo, Bophelo bjo Bosafelego bo tla go beng gona.

⁹⁷ “Ke nna Tsela, Therešo, le Seetša.” Go mabaka a mararo re swanetšego go tla.

⁹⁸ La bone, ke, Jesu ke Motheo o nnoši wa poloko le go bolokega wo e ka ba eng e ka kgonago go agwa godimo. Yeo ke nnete. Ke Motheo o nnoši go ka agiwago godimo ga wona. Metheo ye mengwe yohle ke kwenamohlaba.

Godimo ga Kriste Leswika la go kgwahla ke a
ema.

Mebu ye mengwe yohle ke dikwenamohlaba.

⁹⁹ Bontši bja batho ba aga godimo ga mahumo. Ba leka go šoma, go bona gore ba ka dira tšhelete ye kae. Ba re, “Ge nka se kgone go e šomiša, bana ba ka ba tla kgona, morago ga ka.” E dira eng? E etellapelegape go ya bokgobeng. O ba lekgoba go tšhelete ya gago. Batho ba bantši mohlomongwe ga ba . . . Ga wa swanela go ba radimilione go ba seo. O ka kgona go duma tšhelete, gomme o no ba molato bjalo ka radimilione. Le a bona? Go no ba boradipeni ba bantši, bjalo ka ge go le bo radimilione, ba tla bago ka heleng. Ka gobane, ke mokgwatebelelo wa gago go yona, se Modimo a go filego. Bjale, ge o aga godimo ga mahumo, e tla wa.

¹⁰⁰ Ka gona go selo se segolo se Amerika e lekago go aga godimo ga sona. E leka go aga godimo ga motheo wa go tuma. Basetsana ba baswa, bašemane ba baswa, ba a ba lebelela, dinaletšana tša thelebišene, dinaletšana tša mobi, ba leka go dira bjalo ka bona, go apara bjalo ka bona, go ba ekiša. E dira eng? E iša go bophelo bja go senyega bja tlhakahlakano. Ke makobe le mabjang, a tla tšhungwago mo Kahlolong.

¹⁰¹ Jesu ke Motheo o nnoši, Motheo o nnoši wa nnete. Ke baka leo re swanetšego go tla go Yena. Ga go yo mongwe gape a nago le Motheo woo. Mahumo ga a na le Wona. Go tuma ga go na le Wona.

¹⁰² Gomme, lehono, re na le motheo wa go aga wo montši. Oo, re nyaka. . . Re no. . . Batho ba Amerika ba no se kgone go dira selo; Lamorena ba swanetše go—ba swanetše go tla go aga legora; ba ya go dira se. Le dira eng? Le phetha eng? Moago wa gago o ya go thuthupišwa marathana, ka pelapela. Motheo woo ke lešabašaba la go šwalalana.

¹⁰³ Bontši bja rena, re aga godimo ga thuto. Ebile ga re kgone go hwetša barutiši go ya ka sekolong, re bolelago ka sona. Bjale, seo se lokile. Sekolo se lokile, ka lefelong la sona, eupša se ka se tsoge sa tšea lefelo la Kriste. Aowa, mohlomphegi. Bjale re na le. . . Ebile ga re kgone le go hwetša barutiši. Batšwamahlagading ba rena ba makgwakgwa kudu, go fihla batho ebile ba ka se leke go ba ruta. Oswald yo monnyane le—le—le Les, le bona bohle, ba raka morutiši go tšwa ka moagong. Ba tla bea boipeletšo. Ba

tla gwaba. Ba tla tswalela sekolo. Ga ke ba sole, ke be nka se be morutiši wa sekolo, le nna, ge ke be nka kgona go ya ka ntle ga sona.

¹⁰⁴ Eupša re bolela ka thuto. Bjale, yeo e lokile, thuto. Ga re nyake sehlopha sa go se rutege, eupša re nyaka thuto ka go lefelo la yona. Eupša bothata bja ntshe ke, lehono, re lekile go ruta phuluphithi ya rena. Gomme ge re dirile, re tšeetše Tsela ntle. Gomme Kriste ke Motheo woo le Tsela yeo. Ge re bea thuto. . . Thuto e lokile.

¹⁰⁵ Eupša, theetšang, dinako tše ntši, thuto e etellapele go ya go letimone la thuto. Gomme letimone leo la thuto le etellapele go ya go go tseba tšohle. Gomme ge o fihla fao, gona o ba mosetsebemodimo, gomme o gana Kriste. Kafao o ka se kgone go aga godimo ga motheo wa thuto.

¹⁰⁶ Ebile re ka se kgone go aga godimo ga maatla a politiki. O re, “Gabotse, ya ka, ke na le kgahlego kudu. Ke nna Demokrata. Ke nna Republican. Ke nna . . .” Bobedi mekgatlo e bodile.

¹⁰⁷ Go na le Motheo o tee feela. Aga godimo ga Kriste. Setšhaba se ga se hloke go aga godimo ga motheo e ka ba ofe eupša Jesu Kriste. Nnete. Ga go motheo wo mongwe o beilwego; ga go motheo wo mongwe o lego, o ka yago Legodimong ka wona. Ga go motheo wo mongwe o bolokegilego, eupša Motheo wa Jesu Kriste.

¹⁰⁸ Nako ye nngwe ya go feta, ka New York, ke be ke otlela mmogo le mogwera wa ka, modiredi. Gomme ke rile, “Oo, moago wo mogolo wola! Oo!” Ke rile, “Lebelela kua. Go na le kgonagalo ke mabato a masometlhano, goba masometshela. Oo! Ke le lefelo le legolo la kgoparara. Ke le le lebotse bjang!” Ke rile, “Gabotse, ga go motho ka kua.”

O rile, “Aowa, gomme go ka se be.”

¹⁰⁹ Ke rile, “Molato ke eng?” O mphile tekanyetšo ya seo moago wola o ka bego o se turile, ka dimilione, go aga moago wola.

“Gabotse,” ke rile, “gobaneng yo mongwe a sa tsene ka gare ga wona?”

¹¹⁰ O rile, “Ka pela ge moago o nyakile go fela, bokantle bjohle bo pholetšhitšwe, le se sengwe le se sengwe,” o rile, “ba tliile ba hwetša ntle gore motheo o be o se gabotse. O be o adilwe godimo ga mohuta wo mongwe wa leswika la sešepi, e sego leswika la kgonthe, kagona moago o ile wa solwa. Gomme kafao o diretše selo se tee, seo ke gore rakontraka a namele godimo ntlhoreng ya wona le go taboga go tloga, go ipolaya.”

¹¹¹ Ga go kgathale bokantle bo lebeba botse bjang, ga go motheo wo mongwe o lego wa nnete, eupša Motheo wa Jesu Kriste. Yena ke Motheo wa kgonthe go aga godimo ga wona.

¹¹² Mexico, toropokgolo ye botse; ke be ke le mo, mengwaga e se mekae ya go feta. Moo le lennyane, lesea la go hwa. . .

113 Ke topile monna tlase ka toropongkgolo lebakana la go feta, a tagilwe ka mo a bego a kgona go ba, ka mo tliša godimo. Gomme o rile, “Ke go bone o eme nako ye nngwe, Moruti, Ngaka, goba selo se sengwe.” Ke Mokatoliki, o boletše. Gomme o rile, “O tliša yo monnyane, mosetsana wa go hwa morago bophelong gape. Nna,” o rile, “ka mehla ke go hlomphile.”

Ke rile, “A o tseba Jesu?”

O rile, “Ke nna Mokatoliki.”

114 Ke rile, “Ga se ka tsoge ka go botšiša gore o wa kereke efe. Ke rile, ‘A o be o tseba Jesu.’”

115 Gomme ke mmoditše kanegelo ya mosadi yo monnyane yo wa Mokatoliki a bego a eme fale ka iri ya senyane mosong, ka lesele la go hwa ka matsogong a gagwe, go fihla masometharo a ya lesome bošego bjoo. E be e tšhologa fase pula, le ka fao Morena a tlišitšego lesele le lennyane lela morago bophelong gape. Ga se ke ba dumelele go e bega go fihla ngaka a e begile. O rile, “Lesele le hwile.” O e begile, “hwile,” ka iri ya senyane mosong woo. Gomme bjo ke bošego bjoo ka ye masometharo a ya lesome. Gomme lesele le lennyane le a phela lehono, bokgole bjo ke bo tsebago.

116 Bjale, gomme toropongkgolo yela, ke toropokgolo ye botse. Eupša meago yohle e thoma go kwaelela morago, ka gore ba be ba na le kgahlego go hwetša mohlami wa letšatsi la sebjalebja, go dira moago wo mobotse le go pholetšhwa. Moo, ke a belaela ge eba go na lefelo le le itšego ka lefaseng le ka e phalago, ka botse. Eupša ba paletšwe ke go ya botebo go lekanela go fihla godimo ga leswika.

117 Bjo ke bjo e lego bothata ka dikereke tša rena lehono, mogwera. Bjo ke bjo e lego bothata ka Baptist, Methodist, Presbyterian, Pentecostal, Manazarene. Re swanetše go epa, bjalo ka batho ka batho, gomme e sego go itshama ka dikereke tša rena. Re swanetše go epa, renabeng, go fihla re ratha Leswika lela leo Jesu a boletšego. “Godimo ga Leswika le Ke tla aga Kereke ya Ka, gomme dikgoro tša hele di ka se fenye kgahlanong le Yona.” Yena ke Motheo o nnoši wa therešo, ka therešo.

118 Ka gona, selo se sengwe, sa bohloano, ke swanetše go bolela se. Yena ke katlego le lethabo le le bolokegilego le khutšo a nnoši. Ke lebaka leo re tlogo go Yena. Oo, ke a tseba le ka kgona go sega bjalo ka seota, goba le ka kgona go tšwela ka ntle ga mo gomme le sega go fihla le thantshelwa, ka motlae wo naletšana ye nngwe ya mobi e o dirilego, goba se sengwe. Goba yo mongwe, o ka no hwetša go nwa mo go ntšinyana, le go sega mo o ka rego o setlatla, eupša seo ga se tliše khutšo. Ga go khutšo ye nngwe, gomme ga go lethabo le lengwe, go swana le go tla go Jesu Kriste.

119 Ke bone batho ba itiriša. Ke bone basadi ba baswa ba leka go iphumula bonabeng ba apere diferosekote tša bona tše mpsha, gomme ba dira mo o ka rego ba be ba thabile. Ga se ba thaba. Ba

no ba ba aga mollo wa go pentwa. O ka se ruthele ka mollo wa go pentwa.

¹²⁰ O bone masogana ao a lekago go nagana digoba tša gagwe ke tše kgolo mo o ka rego o ka kokotela sepekere fase le go se tsoge wa mo kgwatha, gomme thipa e menegile bogale bja yona godimo ga gagwe. E no mo fa mengwaga e se mekae, gomme o boetše morago o tšofetše le go šošobana. Ga go ne lethabo la ka Gosafelego ka ntle ga Kriste.

¹²¹ Lebelelang mo. Ke tla bea . . . Mang kapa mang wa lena mo, bošegong bjo, ka go go phelega ga go phethagala, lapa la gago ka go go phelega ga go phethagala, bohle go go dikologa. Go reng ka mme yo a sego mo? O tseba bjang papago ga a hwe bjale? O tseba bjang yo mongwe wa bana ba gago ga se a bolawa, metsotso e se mekae ya go feta, kgole go tloga mo? O tseba bjang se sengwe gape ga sa direga? O tseba bjang o ya ka ntle ga moago wo bošegong bjo? O ka no wa ka tlaselo ya pelo. Ga o tsebe. Kafao ga go lethabo la ka Gosafelego ka ntle ga Kriste. Ke lebaka leo re swanetšego go tla go Yena.

¹²² O ka kgona go ba le wisiki. O ka kgona go ba le maipshino. O ka be o bile le dilo tša lefase. Eupša ga se tšona lethabo la katlego. Ga go se se ka fago khutšo go swana le Yena. O fa khutšo.

“Oo,” o re, “Ke na le khutšo.”

¹²³ Ge o na le khutšo ya kgonthe, o na le Jesu. Ge o se na le Jesu; ebile ga o tsebe se khutšo e se rago go fihla o etla go Yena.

¹²⁴ Ke bone batho, dikgoši, bahlomphegi, banna ba bagolo, boramabelo, dinaletšana tša mobi, le tšohle tšeo. Ga ba ne khutšo. Ba lebelelang. Šetša mahlo a bona metsotso e se mekae. Ke mahlanya. Le a bona?

¹²⁵ Ga go monna, ga go mosadi, ga go ngwana, ga go yo motee a ka bago le khutšo ka ntle ga Jesu Kriste. “Khutšo ya Ka Ke le fa yona. E sego ka mokgwa wa lefase, Ke a le fa.” Le a bona? E sego ka mokgwa wo lefase le le fago khutšo, eupša O na le khutšo ya Gosafelego, khutšo ya go khutša. Ge o phela, ge o ehwa, ge . . . go sa tshwenye ge pula e etla goba letšatši le phadima, o na le khutšo, go le bjalo.

¹²⁶ Ke rata nomoro ya kgale ya Ngwanešu Shakarian a e opelago, yo motona, yo mogolo, moisa wa go tšofala o a opela, “Ke na le khutšo ye bjalo ka noka, ke na le khutšo ye bjalo ka noka.” Oo, yeo ke nnete. Ge o na le khutšo, o na le Kriste. Kriste ke khutšo ya gago. Kafao ke baka leo re swanetšego go tla go Kriste, go hwetša khutšo.

¹²⁷ Bjale, selo se sengwe go fetiša ke nyakago go se bolela, bakeng sa selo sa boselela. Yena, goba . . . Ee. Selo sa boselela, ke Yena phihlelelo ya sa ruri. Mpotše eng kapa eng o ka e hwetšago, ye o ka e fihlelelago, e ka bago ya Gosafelego, ka ntle ga Jesu Kriste.

128 Aga legae le lekaone. Hwetša milione wa ditolaro. Eba mosadi wa go tuma kudukudu ka nageng. Monna wa go tia kudu a kilego a sepela mekgotheng. Eba rekoto ya lefase, molwela sefoka, eng kapa eng o nyakago go ba. O bone ge o sa tshophagane, le go timelela le go hwa. Nnete. Go ka se tšee eupša matšatši a se makae go e dira.

129 Kafao, phihlelelo ya Gosafelego e nnoši e lego fao, ke Jesu Kriste. Fao, ge A le kudukudu le bokaonekaone re ka bo fihlelelago, gona a re—a re direng seo phihlelelo ya rena. A re beng le nnete gore re a Mo hwetša. O ka no ba o le moreri, o ka no ba o le modiša, o ka no ba o le letikone, o ka no ba o le leloko la kereke; eupša ge o se ka phihlelelong ya gago. . . O ka no fihlelela go re, “Nka se eme go fihla ke eba moreri. Nka se eme go fihla ke eba letikone. Nka se eme go fihla ke eba leloko la kereke.” Tšona dilo di lokile, di a hlomphega. Eupša, theetša mo, ngwanešu, o se eme o hlaelelwa Jesu Kriste, goba ga o na le phihlelelo ya Gosafelego. Ka gobane, modiša wa gago, ya, mošomo wa gago wa modiša, ka pejana o tla timelela. Mošomo wa gago bjalo ka letikone ka pejana o tla tloga. Boleloko bja gago bja kereke e tla be e le botlele bo phatlaletše go tšwa menaganong ya batho, feela lebakana le lennyane le tlogo. Eupša ge o fihleletše Jesu Kriste, gona o na le Bophelo bjo Bosafelego, gomme o ka se tsoge wa hwa.

130 Bjale, sa mafelelo, ke nyaka go bolela se. Lebaka le lengwe šele re swanetše go tla go Jesu. Ke Yena a Nnoši a nago le phetolelo. Ke thabela seo kudu. Oo, seo se ntira go ikwela bodumedi. Yo Motee a nnoši Yo a kgonago go fetolela. Ee, mohlomphegi.

131 Ke tla le botša eng. O ye tlase lebenkeleng mosong, goba Mošupologo mosong, ka ge e le Lamorena gosasa. O ye tlase go lebenkele la diokobatši gomme o hwetše sehlare se sengwe se se ka go dirago yo mokgethwa go fihla se ka go fetolela go ya ka Letagong. A nke—a nke ngaka a dire karo godimo ga gago, ye e tla go fago phetolelo go tloga lebitleng go ya ka Letagong. Le ba ditšwerere le go rutega kudu gore le be le tsebe le mokgwa wa go aga, go swana le, tora ye nngwe ya Babele; e tla felela ka tsela ya go swana. Hwetša ntle. Leka go ya ka tsela ye nngwe, gomme o hwetša ntle.

132 Ke feela bao ba lego ka go Kriste Modimo a tla ba tlišago le Yena. Phetolelo e nnoši e ka kgonago go dirwa go tšwa lefaseng go ya Letagong ke ka Jesu Kriste. Ke Yena phetolelo a nnoši, tsela e nnoši ya go fetolelwa. O ka se kgone go e reka. O ka se kgone. O ka se kgone go e šomela. O swanetše go e amogela. Ke mpho go wena. Phetolelo ya Modimo, go go tšea.

133 Eya tlase mo gomme o reke sehlare se sengwe se tlogo go go fetošā, go tloga bokgalabjeng goba bokgekolong, go ya morago go monna le mosadi yo moswa. Hwetša ntle ge eba o ka kgona go

se reka. O ka se tsoge o dirile. Se ka se tsoge sa ba gona, ka go sekgao sa dihlarare. Se ka se tsoge sa ba gona ka go sekgao e ka ba sefe ka ntle ga Jesu Kriste.

134 Eupša O boletše se, “Yo a jago nama ya Ka gomme a nwa Madi a Ka o na le Bophelo bja go se fele, gomme Ke tla mo tsošetša godimo ka matšatši a mafelelo, go mo fetolela, go mo tšeela ka Letagong.” “Ge mmele wo wa lefase o phušulwa, tabarenekele ye ya lefase e phušulwa, re na le ye nngwe e letile.” Phetolelo, go fetolanya dintlo, go tloga go lefelo go ya go lefelo. Ke Yena yo Motee a nnoši a nago le Bophelo bjo Bosafelego. Ke Yena yo Motee a nnoši a nago le lethabo.

135 A nka bolela se, gape? Ke Yna a nnoši . . . Ka go Yena ke lefelo le nnoši o ka kgonago go ya, moo o ka kgonago go Mmona. Lefelo le nnoši o ka tsogego wa kgona go Mo kwešiša, ke ge o tsena ka go Yena. O swanetše go tla ka go Yena, go e kwešiša. Ge go se bjalo, o tla no—o tla no makala le go itia hlogo ya gago go dikologa. O tla thanka. Gomme o tla . . . E tla ba mararankodi go wena. O ka se tsoge wa e kwešiša.

136 Ke ka baka leo Bajuda bale, ka go wona matšatši, ba rile, “Gobaneng, moisa yo ke Beletsebubu. Moisa yo ke se, seo, le se sengwe.” Ga se ba ke ba tsoge ba tla go Yena. Ga se ba ke ba tsoge ba Mo amogela bjalo ka Tsela. Ga se ba ke ba tsoge ba Mo amogela bjalo ka Therešo, bjalo ka Seetša, bjalo ka Motheo, bjalo ka wa Pele, bjalo ka wa Mafelelo, bjalo ka Alefa, Omega, dilo tšohle tše dingwe tše A lego tšona. Ke Yena Tšohle ka go Tšohle. Ke ka baka leo ba be ba sa kgone go Mo kwešiša ge ba Mmona.

137 Fao go tlile Filipi godimo, yo a ilego godimo le go tšea Nathaniele, a tliša Nathaniele godimo. Gomme Nathaniele, Jesu . . . o sepeletše ka go Bogona bja—Jesu. Ge Nathaniele a tlile ka go Bogona bja Jesu, a ke re, Jesu o mo lebeletše le go re, “Bonang Moisraele yo ka go yena go sego bomenetša.”

O rile, “Rabi, O ntsebile neng?”

138 O rile, “Pele Filipi a go bitša, ge o be o le ka fase ga mohlare, Ke go bone.” Rab- . . .

139 Bareri ba be ba eme tikologong fale, baprista, ba rile, “Monna yo ke Beletsebubu. O na le diabololo ka go Yena. Ke Yena mmollelamahlatse.”

140 Jesu o rile, “Le bolela seo kgahlanong le Nna, Ke tla le lebalela. Eupša letšatši le lengwe Moya wo Mokgethwa o a tla, go dira selo sa go swana, le lentšu le le tee kgahlanong le Wona le ka se tsoge la lebalelwa, ka go lefase le goba ka go lefase le le tlogo.”

141 “Le ka kgona bjang,” O rile, “le ka kgona bjang go Nkahlola, ge lentšu la lena beng le re le ‘badimo’? Gomme ge ba be ba

bitšwa 'badimo,' bao Lentšú la Modimo le tlogo go bona, le ka Nkahlola bjang ge Ke re Ke nna Morwa wa Modimo?"

¹⁴² "Ge nka be le tsebile Tate wa Ka, nka be le Ntsebile, le nna." Yeo ke nnete. O rile, "Ga go motho yo a ka tlogo go Nna, ntle le ge Tate wa Ka a mo goga." Ga go motho yo a ka kwešišago Modimo, ntle le Kriste, o amogela Kriste. O ka se kgone go kwešiša phodišo Kgethwa.

¹⁴³ Gobaneng, yo mongwe o re, "Jesu Kriste wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile." Modiša yo monnyane mo a ka e rera.

¹⁴⁴ Ba bangwe ba lena le ka no ngwaya dihlogo tša lena le go re, "Aa, ga ke dumele yeo." Le a bona? Ga o lemong go e dumela. E no e amogela, ka tumelo, gomme ka gona o tla e bona.

¹⁴⁵ Jesu o rile, "Lebakana le lennyane, gomme lefase ga le sa Mpona gape, ke gore, tshepedišo ya lefase e ka se sa Mpona gape. Efela, lena le tla Mpona; lena, modumedi, ka gobane Ke tla ba le lena, ebile le ka go lena, go fihla bofelong bja lefase. Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena. Ebile le go feta ye le tla e dira, ka gobane Ke ya go Tate wa Ka. Ke tla tloga, morago Ke tla tla gape le go ba le lena."

¹⁴⁶ Nikodemo o botšišitše potšišo. "Nka tswalwa bjang gape. Ke nna mokgalabje. A nka tsena ka popelong ya mme wa ka lekga le bobedi?"

¹⁴⁷ O rile, "Ntle le ge motho a ka tswalwa gape, a ka se kgone go bona Mmušo wa Modimo." Bjale, phetolelo yeo fao kgonthe ke "go kwešiša," go kwešiša Mmušo wa Modimo. Mmušo wa Modimo o ka gare ga gago, kafaogabotse o ka se kgone go O bona, ntle le go O bona o šoma. Eupša tsela e nnoši o ka tsogetse wa O kwešišiša, o swanetše go tswalwa gape. Go tswalwa gape, o tladitšwe ka Moya wa Modimo, gona o ka go Kriste. Gomme ge o le ka go Kriste, Moya wo Mokgethwa wo o ngwadilego Beibele, wo o bonagadišego Kriste, o ka go wena, go itemoga Wona ka Bowonamong. Amene. Ke ka baka leo o swanetšego go tla go Yena.

¹⁴⁸ Bjo ke bjo e lego bothata ka Amerika lehono. Dikopano tše di swietše naga, go tloga bohlabela, bodikela, lebowa, le borwa. Ke ka baka leo pomo ya athomo e bjaletšwe setšhaba se ka mošola. Ke ka tsela yeo tshenyo e lego mo seatleng. Ke ka gobane mediro ya Modimo e bonagadišwe, gomme batho ba sepetše go tloga ntle le go O amogela, ka gobane ga ba Mo nyake. Ba Mo jelwa ke hlong. Oo, ga ba jelwe kereke ya bona ke hlong. Ga ba jelwe bodumedi bja bona ke hlong. Eupša ba jelwa Jesu Kriste ke hlong.

¹⁴⁹ Ge baapostola ba tlogetše kereke ya bona, gomme ba amogetše kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa ka Pentecost, ya ba dira ba thekesele bjalo ka banna ba tagilwe, ba bolela ka maleme a mangwe, le go tšwelapele, le go ya pele, le go fodiša balwetši,

le go ya pele. Gomme ba ile ba bitšwa sehlopha sa—sa—sa ba go se rutege, batho ba go se tsebe selo. Beibele e rile, “Ba be ba le bobedi go se tsebe selo le go se rutege. Eupša ba lemogile gore ba be na le Jesu,” ka gobane ba dirile ka tsela ya go swana A dirilego. Ba tsebile gore bophelo bja Gagwe bo be bo le ka go bona, ka gobane ba be ba dira mediro ye A e dirilego.

¹⁵⁰ Jesu o rile, ka go Mokgethwa John 14:7, “Yo a dumelago go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.” Ke lena bao. Ke ka baka leo re swanetšego go tla go Kriste lehono.

¹⁵¹ Ke a dumela Kriste o a tla ka pela. Ke a dumela re mo mafelelong a tsela. Ke a dumela ditšhaba di a thubega. Ke a dumela nako ya bofelo e batametše. Ke a tseba e gona. Gabotse, ka go felela ke a tseba e gona. Ke tla ya pejana, le go re, “Ke a dumela gore ke a e tseba.” Re mo bofelong bja tsela. Feela ke matšatši a makae, mengwaga ye mekae, goba dibeke, ga ke tsebe. Ga go yo a tsebago. Ebile le Jesu ga a tsebe; O rile, “Modimo o tseba seo, a nnoši.” Ga ke tsebe e tla ba neng, e tla ba iri efe. Eupša ke a tseba gore ke ka pela, ka gore tše ke dilo tše di swanetšego go direga feela pele ga go Tla ga Gagwe.

¹⁵² A nke ke go hlohletše, bošegong bjo, mogwera wa ka ka ntle ga Kriste. Ge o nyaka Motheo wa nnete, Tsela, Therešo, le Seetša, o amogela Jesu Kriste bjalo ka Mophološi wa gago wa sebele gomme o tlatšwe ka Moya wa Gagwe. Ka gona ge Moya wa Gagwe o eya go sepela, o tla tseba Moya wa Gagwe.

Seo ke se e bego e le bothata ka bona nako yeo. Ba Mmone.

¹⁵³ Mosadi sedibeng, o tsebile kudu ka Modimo go feta ka mo seripa sa bareri ba dirilego, ba letšatši leo. Gobane, ka pejana ge a Mmone, o . . . O be a lebega bjalo ka Mojuda wa mehleng, feela monna wa mehleng. Gomme O rile go yena, “Mosadi, Ntlišetše seno.”

¹⁵⁴ O rile, “Gobaneng, ga se setlwaedi go lena Bajuda go kgopela Basamaria se sebjalo.”

¹⁵⁵ O rile, “Eupša ge o ka be o tsebile Yo o bego o bolela le yena, o be o tla Nkgopela seno. Ke be ke tla go fa Meetse o se hlwe o etla mo go ga.”

¹⁵⁶ O ile pele a bolela le yena go fihla A mo lekola, a mo swara, se e bego e le phošo ka yena. Yo mongwe le yo mongwe wa rena o tseba se e bego e le phošo. Rena batho ba Amerika re a dumela o be a le seotswa. O bile le banna ba bahlano, gomme o be a phela le wa boselela.

Kafao O rile, “Sepela o bitše monna wa gago, gomme le tle mo.”

O rile, “Ga ke na le monna.”

¹⁵⁷ O rile, “O boletše therešo. O bile le ba bahlano, gomme yo o dulago le yena ga se monna wa gago. O boletše therešo.”

158 O rile, “Mohlomphegi, ke a bona gore O moprofeta. Bjale, re a tseba, ge Mesia a etla, O tla dira Yenamong go tsebja go rena ka tsela yeo. Re a tseba gore O tla re botša dilo tše.”

O rile, “Ke nna Yena, yo a boletago le wena.”

159 O ile a tlogela pitša ya meetse, gomme a ya ka toropongkgolo. O dirile eng? O amogetše. O Le amogetše, kutollo ge Le etla go yena. O kitimetše ka toropongkgolo le go re, “Etlang, le bone Monna Yo a mpoditšego dilo tše ke di dirilego. A Yo ga se yena Mesia?” O Le amogetše. Ke lena fao.

160 Ge, Bafarisei le Basadutsei ba retologile go dikologa, ba re, “Yena ke Beletsebubu. Re ka se be le selo go dira le Yena. Ka gobane bja bona bod- . . .” Ba bile le motheo. Ba bile le tsela. Ba bile le tsela.

161 Beibele e rile, “Go na le tsela ye e bonalago e lokile go motho; mafelelo a yona ke tsela ya lehu.” Kafao, o se ke wa tšea tsela yeo e bonalago e lokile.

162 Etlang go Kriste, amogela Jesu bjalo ka Mophološi wa gago, gomme o tlatšwe ka Moya wo Mokgethwa. Gona, ge Moya wo Mokgethwa o thoma go sepela magareng ga lena, le tla O lemoga.

163 Yeo ke tsela ya go fola, go tseba mofodiši ke mang. Jesu Kriste ke mofodiši. O be A tla dira bjang ge A be a ka tla mo, bošegong bjo, go go fodiša? O be a tla dira ka tsela ya go swana A dirilego morago kua.

164 Mosadi o pinyeditše go kgabola lešaba gomme a kgwatha kobo ya Gagwe. O retologile go dikologa le go re, “Ke mang a Nkgwathilego?” Gomme yo mongwe le yo mongwe o eme. Gomme O lebeletše go dikologa go fihla A mo hweditše. Gomme O mmoditše gore o be a ne bothata bja madi, gomme o rile, “Tumelo ya gago e go phološitse.”

165 E be e le Jesu maabane. Ke Jesu lehono, ge A swana maabane, lehono, le go ya go ile. O ka se kgone go dumela seo go fihla o amogela Kriste ka go wena, ka gona O a hlatsetša, Yenamong, gore Ke Yena. Le bona se ke se rago? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Yeo ke tsela ya go Mo hwetša, ke go Mo amogela.

166 Go na le mabaka a šupa gobaneng re swanetše go Mo amogela bjale. Re ka se kgone go ya go yo mongwe. “Wena o nnoši.” O ka se ye go kereke le go hwetša Bjo. Ga—ga ke na le selo kgahlanong le kereke ya leina. Eupša batho ba bantši ba no nagana, gobane e le bona ba kereke, gore ke sohle ba swanetšego go se dira. O swanetše go tla go Jesu. Yena ke Tsela, e sego kereke. Yena ke Therešo, e sego kereke. Yena ke Seetša, e sego kereke. Yena ke Motheo, e sego motheo wa kereke. Yena ke lethabo la Gosafelego, Bophelo bjo Bosafelego, Phihlelelo ya ka go sa felego a nnoši, Phetolelo e nnoši. Tsela e nnoši go tseba Modimo, Tsela e nnoši

go bona Kutollo, Tsela e nnoši go fodišwa, ke go tla go Yena. O swanetše go tla go Yena, le go Mo lemoga, go Mo dumela.

167 Bjale o re, “Gabotse, Ngwanešu Branham, ga se ka ke ka bona mediro ye mebjalo ka yeo e kile ya dirwa.”

168 Gabotse, ke a holofela le a dira. Ke a holofela le bona seo. Kopano e no lokela go thoma bjale. Ke nyaka lena mo, ba le nyakago go Mo hwetša, go Mo tseba, ba tla rapelago go Mo tseba. Ke ba bakae ba tla ratago go Mo tseba gore le kgone go Mo lemoga ge Moya wa Gagwe o etla ka kopanong? Phagamiša seatla sa gago. E re, “Ke rata go Mo tseba ka tsela ye e lego gore ke tla Mo lemoga.” Ke a le leboga.

169 O tla Mo lemoga bjang? Ka gobane O tla dira mediro ya go swana A e dirilego ge A be a le mo lefaseng. Bjale, Mokgethwa Johane 5:19, O boletše eng?

170 O fetile mogobeng wa Bethesda, fao, sehlopha se segolo sa batho, digole le ba go phetlagana. Jesu o sepetše kgauswi le dikete tše pedi tšela, goba go feta, tša batho, o sepetše kgauswi le bona. O bone monna a robetše godimo ga leako. Ka gore, O tsebile, le a bona; O mmone, pele. O be a le fao mengwaga yohle ye. Gomme O rile. . . O be a se a golofala, o be a kgona go sepela. O rile, “A o ka thakgafatšwa?”

171 O rile, “Ga ke ne yo a ka mpeago ka meetseng. Ge ke etla, yo mongwe o tsena pele ga ka, yo a kgonago go sepela ka potlako, o tsena ka gare pele.” O rile, “Ge ke sa tla, yo mongwe o gatela fase pele ga ka.”

172 O rile, “Tšea godimo malao a gago gomme o ye ntlong ya gago.” Monna a rwalela malao a gagwe godimo gomme a sepela go ya pele.

173 A sepela go tloga le go ba tlogela fao. Bjale, seo ga se sa kwala gabotse kudu, a se dirile? Eupša yoo e be e le Jesu. Ka pelong, “Gobaneng?”

174 Bjale, ge le ka no bala go ya pele, temana ye nngwe, temana ya 19, le tla kwešiša gobaneng A e dirile. Ge ba Mmotsišitše, O rile, “Ruri, ruri, Ke re go lena, Morwa ga a kgone go dira selo ka go Yenamong. Eupša se A bonago Tate a se dira, seo Morwa o a se dira.” Le a e bona? “Bjalo ka ge Tate, a dira, Ke dira seo.” Ka mantšu a mangwe, “Tate o Ntaetša pono. Ke bona se A mpotšago go se dira, gomme Ke—Ke tla bolela feela se A Mpotšago go se bolela. Ke tla dira feela se A Mpotšago go dira.”

175 Gabotse, woo ke Motheo. Yeo ke Therešo. Yeo ke Tsela. Seo ke Seetša. Haleluya! Yoo ke Jesu.

O re, “Ga se ka ke ka tsoge ka Mmona.”

176 A nke ke bolele se, go tswaleleng. Dibeke di se kae tša go feta, tlase ka Florida, kgauswi le Gulf of Mexico, felotsoko tlase ka kua, goba tlase ka Keys felotsoko. Go be go le nga—nga ngaka, ke a nagana e be e le, yo a ilego tlase go ya go thea dihlapu. Gomme

o—o ile a hira mohlahlhi wa kgale yo a bego a tšewa go ba mohlahlhi yo mokaone kudu, yo a bego a tseba go mo tliša ka gare le ka ntle ga meetse. Gomme mohlahlhi wa kgale o nno tsena ka sekepeng, le go kgorometša go ya pele, gomme a tlogo seripana se sennyane ka mahuduo a gagwe, le go leta lebakana. Gomme e be e se ya be ya ba seetša sa letšatši nako yeo.

177 Gomme—gomme moisa a thoma go kwa diphefo tša go se tlwaelege, ge se etla ka go lewatlekgolo mosong wo mongwe le wo mongwe, se menekana. O rile, “E re,” a thoma go nagana, “re a phaphamala ka ntle ka lewatleng. Phulawatle e re tšeela ntle.” O bone sekepe, go lebega o ka re ba be ba sepela. O rile, o ile a gopola, “Ga ke nyake go bolela le mohlahlhi yola, eupša bokaone ke—bokaone ke bolele se sengwe.” O ile a thoma go tlalelwa. O rile, “O re, mohlomphegi, re phaphamala ntle go ya lewatle, a ga re?”

“Oo,” o rile, “ga ke nagane bjalo.” Iketle, homola.

178 Lebakana le lennyane, o etše sekepe hloko, se sa ya ntle, go le mouwane le leswiswi. O rile, “Re phaphamalela ntle go ya ka lewatleng. Dira se sengwe. O mohlahlhi. Dira se sengwe. Phakiša. Re ya ntle ka lewatleng. Re ya morago ka tsela efe?”

179 Mohlahli wa kgale, o be a nno iketla ka mo a bego a kgona go ba, a dutše fale, gomme a re, “Gabotse, e no leta lebakana le lennyane, e tla ba seetša, nako yeo re tla tseba mo re lego.”

180 E no leta lebakana le lennyane. A nke Seetša sa therešo sa Modimo se phadime ka go moago wo, bošego bjo. Nako yeo o tla bona mo o lego. O tla bona tsela ye o tla yago ka yona, morago ga fao.

A re rapeleng.

181 Tate wa Magodimong, go boletšwe ka Mangwalong, “Ke nna Tsela, Therešo, le Seetša. Ga go motho a ka tlogo go Tate, ntle le ka Nna. Ke nna mojako go ya lešakeng la dinku.” “KE NNA, KE NNA, KE NNA,” go ya pele le pele, go fihla mafelelong O tatologa godimo, go re, “KE NNA YENA KE NNA.” “KE NNA” yola o be a se maabane le ge e le gosasa. Ke go ya go ile, go swana, “KE NNA.” Ka go lebaka le lengwe le le lengwe, ka go moloko wo mongwe le wo mongwe, gohle go kgabola Bokagosafelego, e sa no ba, “KE NNA.” Bjale, O sa le “KE NNA” yo mogolo yola, e sego “Ke be ke le” goba “ke tla ba.” Efela, O be o le, gomme O tla ba. Eupša, efela, O gona go ya go ile, “KE NNA.”

182 Ga go makatše moapostola o rile, “Re tla ya go mang, Morena? Re tla ya go mang? Re a Go bona o dira dilo tše. Re a tseba gore ga go motho a kgonago go dira dilo tše, ntle le ge Modimo a na le yena.”

183 Nikodemo o begile go swana, “Rabi, re a tseba Wena o Morutiši yo a tšwago go Modimo. Re a e tseba. Rena Bafarisei, rena maloko a kereke, re a e tseba. Ga re kgone go e amogela. Re

tla bewa ka ntle ga kereke. Eupša re a tseba gore Wena o Morutiši yo a tšwago go Modimo, gobane ga go motho a kgonago go dira mediro ye O e dirago, ntle le ge Modimo a be a na le yena.”

¹⁸⁴ Therešo, Morena, go a swana lehono. O Motheo wa go swana; Tsela ya go swana, Therešo ya go swana, Seetša sa go swana. Motheo wa go swana! O lethabo la go swana. O phetolelo ya go go swana. O wa go swana wa tšohle. O a swana maabane, lehono, le go ya go ile; yo Motee wa go swana yo a tsebage sephiri sa pelo. Wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile; mofodiši wa go swana, Mophološi wa go swana.

¹⁸⁵ Modimo, go ka be go le badiradibe mo. Diatla tše masomepedi goba masometharo di ile godimo, lebakana la go feta, ge ke be ke botšiša ba ba nyakago go Go bona. Ke ba emišitše, lebakana le lennyane boteletšana, godimo ga tshwao ya ka ya mafelelo, “Leta go fihla Morwa a phadima, nako yeo o tla bona mo o lego. Se tlalelwe. Se tšhabele ka ntle ga kereke. Se be, se re, ‘Go fiša kudu go dula mo boteletšana bjo bo itšego.’ Eupša a re lete lebakana le lennyane. A nke Morwa a phadime. A nke Seetša se tle godimo. A nke Jesu a tle lefelong le go dira gomme a dire go swana le ge A dirile mo ge A be a le lefaseng, nako yeo re tla bona ke tsela efe re tla yago.” E fe, Tate. Re kgopela se ka go la Jesu Leina le bakeng sa letago la Gagwe. Amene.

Ke a tseba go a fiša. Ga re na le nako ye ntši kudu.

¹⁸⁶ Ke ba bakae ba dumelago gore ditatamente tšeo ke therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ga go tsela ye nngwe go retologa. Ga go tsela ye nngwe.

“Gabotse, o ka ba le nnete bjang?”

¹⁸⁷ Ke sotše kereke, bjalo ka mokgatlo. Ke sotše motheo wo e agilwego godimo ga wona, godimo ga thuto ya dipišopo le go ya pele, “Go ba le sebopego sa bomodimo, ba gana Maatla a bjona.” Ka gobane, ga ba dumele ka go phodišo Kgethwa. Ga ba dumele ka go kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Ga ba dumele ka go Dithuto tša Ebangedi ya go tlala. Kereke ya bona ya leina, Mapentecostal, e no ya kgole go tloga. Yeo ke nnete. Nazarene, Pilgrim Holiness, ba fapogile, gobane ba thoma go amogela thuto ya motho, bodumedi bja letlakala la mogo. Motho, o a sepela, “Re tla ya kae?” A le ya go swana le masomešupa, ba ba retologilego ba tloga?

¹⁸⁸ Goba, a le tla ba bjalo ka Petro, bošegong bjo? La re, “Morena, re tla ya kae? Re ka ya go mang gape? Re bone gore O na le Lentšu la Bophelo bjo Bosafelego. O yo Motee a nnoši a nago le Lona.”

¹⁸⁹ Gomme Jesu ke yo Motee a nnoši a nago le soulo ya gago ka seatleng sa Gagwe. Kereke ya gago e ka se kgone go go thuša. Kriste o a go thuša.

190 O ka hwetša kae . . . goba o ka tsoge wa dumela goba go bona Motheo wo o ka kgonago go fihlelela eng kapa eng ka morago ga lehu? Kereke e ka kgona go go direla eng ka morago ga lehu? Kereke e ka kgona go go direla eng ge dingaka di go ganne? Ke eng se monna e ka ba mang a ka kgonago go go direla ge saense ya dihlaro e go phethotše, o jelwe godimo ke kankere? Ga go selo.

191 Eupša go na le Motheo. Go na le yo Motee. Go na le Tsela. Go na le Seetša. Go na le Modimo. Go na le mofodiši. Go na le Mophološi. Go na le yo Motee a tagafaditšwego, gomme O magareng ga rena bošegong bjo, gobane O tshepišitše O be a tla ba.

192 Gomme O rile, “Kae kapa kae babedi goba ba bararo ba kgobokanego Leineng la Ka, Ke tla ba magareng ga bona. Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena. Lebakana le lennyane, gomme lefase,” yeo e no ba kereke, ba ka ntle, “ba ka se Mpone gape. Efela, lena le tla Mpona, ka gore Nna . . .” Gomme mang kapa mang a kilego a ya sekolong sa popopolelo o a tseba gore “Nna” ke lešalamong. Le a bona? “Ke tla ba le lena, ebile le ka go lena, go fihla bofelong bja lefase. Gomme mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena.” Ke mediro efe A e dirilego? Bjalo ka ge Tate a Mo laeditše.

193 Ke lebaka leo ke boletšego ka go setatamente sa ka sa mafelelo, “Letang.” Ga se ka le rerela ka lefeela. Ge Jesu a sa dire se ke se bolelago, se Beibele e rilego O se dirile, se ke se tšopotšego go tšwa, lena . . . Lengwalo le A le dirilego, gona ke le boditše phošo; gona Beibele ke phošo; gona a re yeng ntle gomme re hwetše bodumedi bja ba Mohammed, a re hwetšeng Buddha, bodumedi bjo bongwe e lego therešo.

194 A nke ke go botše gonabjale, ngwanešu, pele o thoma, go na le Tsela e tee feela, Therešo e tee feela. Go na le bodumedi bjo botee feela bo phelago, bjo bo ka kgonago go netefatša gore Mothomi wa bona o tšogile go tšwa bahung gomme o phela go ya go ile, amene, yeo ke Kereke ya Modimo wa go phela. Ba dirilwe ka Mamethodist, Mabaptist, Presbyterian, le eng go fetiša, Nazarene, Pilgrim Holiness, Mapentecostal. Monna yo mongwe le yo mongwe a tšwetšwego ka Mmušong wa Modimo, yo a amogetšego Jesu Kriste, o agilwe godimo ga Motheo wo gomme a ka se tsoge a feta, go khutša go kholofelo yela ya Gosafelego. Le ge ba ka lahlela mobu godimo ga lepokisi la gago, mo bekeng go tloga bjale, efela e ka se tsoge ya go tshwenya nthathana e tee. O no šutha go tloga go moago wo wa kgale, go ya go wo moswa, ke phetho. Le tla go tšošetša godimo ka letšatši la mafelelo.

195 Jesu Kriste ke lefelo le nnoši la go retologela. Ke retologela go Yena, ka pelo yohle ya ka, ka maatla ohle a ka. Bjalo ka ge ke be ke tla ba ge ke be nka ba dikete tše makgolotlhanano, bjalo ka ge re dirile ka Bombay. Mo ka kerekeng ye nnyane ye, bošegong bjo,

ya batho ba lekgolo masometlhano, goba se sengwe bjalo ka seo, mohlomongwe e sego bontši bjo. Tsela ya go swana, go ikhutšiša nnamong godimo ga Gagwe, gore O tla utolla Yenamong ka tsela ye nngwe ya go swana, bošegong bjo, e tla le dirago le kwešiše gore O mo.

¹⁹⁶ Dikarata tša thapelo? A le file tše di itšego? [Yo mongwe o re, “Ya.”—Mor.] Yeo ke nnete. Le rile le file ntle tše kae? [“E ka ba masomepedi.”] Ngwanešu Ruddell, ke be ke letetše, bošegong bjo, ka kgonthe. Eupša go fiša kudu, batho ba be ba tla pitlagana le go katelana, le go katelana ka mo, le go—le o ya pele. Eupša ke—ke seo, ke a thanka, ba . . . Bjalo ka ge ke dirile, pele. Ke be ke nyaka go ya go tšea mosadi wa ka, gomme ke otletše go feta, go bona ge e be e le . . . ke ba bakae ba bego ba le mo, gomme ke bone go be go tletše, ke nno boa morago ka gare. Le a bona? Ka tla, ka retologa go rarela, ka tla morago.

¹⁹⁷ Bjale, go a fiša. Eupša, oo. . . [Ga go selo godimo ga theipi—Mor.] Feela e sego bakae, gomme ka gona mohlomongwe re hwetša ba se bakae go fetiša, ba se bakae go fetiša, gomme re a ba rapelela.

¹⁹⁸ Bjale, ga ke re Morena o tla re direla e ka ba eng e itlhaotšego. Mohlomongwe O tla dira. Mohlomongwe a ka se ke. Ga ke tsebe.

¹⁹⁹ Bjale, eng, a le thomile go tloga go tee? [Yo mongwe o re, “Tee.”—Mor.] Tee. Go lokile. Ke mang a nago le karata ya thapelo tee? A o ka no phagamiša seatla sa gago. Yo mongwe ka karata ya thapelo tee. [Yo mongwe o bolela se sengwe.] A o na le nnete ya seo? Nomoro tee? [“Eya pele. O eme ka morago.”] Oo, ke maswabi. Go lokile, mohumagadi, etla thwi mo.

²⁰⁰ Nomoro pedi, ke mang a nago nomoro pedi? Karata ya thapelo pedi, a o ka phagamišetša seatla sa gago godimo. Mosetsana yo monnyane. . . Oo, ke—ke maswabi. Karata ya thapelo nomoro pedi, a o ka phagamišetša seatla sa gago godimo. Go lokile.

²⁰¹ A le ra gore karata ya thapelo nomoro pedi ga e gona mo? [Yo mongwe o re, “Še yona.”—Mor.] Mohumagadi. Go lokile. Etla thwi mo, mohumagadi. Thwi godimo mo.

²⁰² Nomoro tharo. Lebelela ka pela, bjale, e ka ba yo mongwe e lego sefoa, goba yo mongwe ga a kgone go phagamela godimo. [Yo mongwe o re, “Še yona.”—Mor.] Nomoro tharo, phagamišetša seatla sa gago godimo, ka kgopelo. Karata ya thapelo nomoro tharo. Go lokile, mohlomphegi. Ke tseba monna yo. Go lokile.

²⁰³ Nomoro nne, phagamišetša seatla sa gago godimo. Karata ya thapelo nomoro nne. Yo mongwe o na le nomoro nne, ka kgopelo. Mohumagadi yo mo. Ke a dumela ke tseba mohumagadi yola. Ga ke phošo. Ke a nagana ke a dira. Nomoro nne.

Nomoro tlhano. Morago ka morago. Go lokile.

Nomoro tshela. Karata ya thapelo nomoro tshela. Go lokile.

Nomoro šupa. Karata ya thapelo nomoro šupa, go tla mokgomana.

Nomoro seswai.

204 Billy, a o ka ya tlase le go di beakanya, gore o be le lefelo la go ema, goba se sengwe.

Nomoro senyane. Ke mang a nago le nomoro ya thapelo senyane?

205 Mohumagadi yo mo? Go lokile. [Kgaetšedi o re, “Nomoro seswai.”—Mor.] Nomoro seswai. Go lokile.

206 Nomoro senyane, ke mang a nago le karata ya thapelo nomoro senyane? Lebelelang go dikologa. Yo mongwe a ka no ba a le sefoa. Nomoro senyane. Nomoro senyane. A ba tšwetše ntle? Lebelela go dikologa go wa gago. . . E re, mang kapa mang yo a nago karata ya thapelo ka seatleng sa bona, lebelelang go dikologa. E ka no ba yo mongwe a sa kgonego go ema. Karata ya thapelo nomoro senyane. Ga re nyake go lahlegelwa le ke yo motee.

207 A mohumagadi yo *mo* o na le nomoro senyane? [Yo mongwe o re, “Aowa, mohlomphegi. Lesomenne.”—Mor.] Lebelelang.

208 [Yo mongwe o re, “Masomepedi tshela. Masomepedi tshela.”—Mor.] Aowa. Aowa. Yeo—yeo ke tsela godimo kua.

209 Nomoro senyane. O ka se no tla, ka ntle le ge nomoro ya gago e biditšwe, ge o ka rata. Nomoro senyane.

210 Ke tseba mohumagadi yo. Mdi. Ford, a o na le karata ya thapelo nomoro senyane? Yo mongwe bona. Mohlomongwe ga a kgone go kwa. Gene, a o ka ya tlase mo, motsotso feela, le go bona ka yona? Ngwanešu Fred, etla mo gomme o thuše Billy, motsotso. Go lokile.

211 Nomoro lesome, ke mang a nago le nomoro lesome? Nomoro senyane, nomoro lesome?

212 Yo mongwe le yo mongwe o mo kae? Go lokile. Re tla thoma ka ba, morago, re ye go ba. Go lokile.

213 Bjale, ke ba bakae ba lena fao ka go mothalo wa thapelo ba ntsebago? O a ntseba, gomme o a ntseba. Go lokile.

214 Ke ba bakae ntle fao ka go batheeletši ba ba sa ntsebego? Gomme ga ke. . . O a tseba gore ga ke tsebe se e lego phošo ka wena, gomme efela o a babja? Phagamišetša seatla sa gago godimo. Go lokile. Go lokile.

215 Bjale, wena yo a sa ntsebego, gomme ke sa go tsebego, ke nyaka o dire se. Ke nyaka o lebelele godimo ka tsela ye, gomme o dire se go swana le ge mosadi a dirile, ge re sa no ba le mothalo wo monnyane wo wa thapelo.

216 Bjale, lebelelang. Bona batho ba a babja. Ga ke bone batho ba go golofala, eupša—eupša batho ba ba a babja. Bjale, ge ba hloka phodišo, gabotse, go Mothaka yo motee a ka kgonago go

ba fodiša, yoo ke Jesu Kriste, Monna yo motee. Bjale, A ka kgona go be a e dirile bjang? O e dira bjang? Ka gobane o a dumela gore O e dirile, gore o a dumela O dirile. Bjale, ge A phela, gona O sa le mofodiši. A ke nnete? Phagamišetšang diatla tša lena godimo. Ge A sa phela, O sa le mofodiši. Go lokile. Gona, ge A ka netefatša go lena gore O a phela, mo bošegong bjo, ge A ka kgona go netefatša go Yenamong.

217 Bjale, A ka se kgone go ba mo ka sebopego sa mmele, ka gobane mmele wa Gagwe o dutše ka seatleng se setona sa Modimo. Ke ba bakae ba tsebago seo? Le go tseba gore Moya wo Mokgethwa, wo o bego o le ka go Yena, o morago mo o dira mediro ya go swana O e dirilego ge O be o le ka go Yena, se A se boletšego. Go lokile. Bjale, ge A ka dira mediro ya go swana ye A e dirilego, ka go rena.

218 Bjale, lena ba le se nago tšona dikarata tša thapelo, gomme ba sa ntsebe, gomme le phagamišeditše diatla tša lena godimo, lebelela ka tsela ye, gomme le re, “Morena, ke a dumela gore O ka mo, gomme ke nyaka go kgwatha seaparo sa Gago. Ka gore Beibele e boletše gore O yena, thwi bjale, Moprista yo Mogolo a kgonago go kgwathwa ke maikutlo a mefokolo ya rena. Ke a babja, gomme ke hloka thapelo. Gomme ke nyaka go kgwatha seaparo sa Gago. Gona, Wena bolela ka Ngwanešu Branham gomme o mpotše ke dire eng.” E no—e no dira seo, hwetša ntle ge eba O mo, goba aowa.

219 Ke mang wa pele ka go mothalo wa thapelo? Go lokile. A moh- . . . Yo, mohumagadi ka go setulo mo? Go lokile. Go lokile.

220 Selo sa pele, ke—ke a dumela ga—ga ke go tsebe, ga ke nagane. Re basetsebane yo motee go yo mongwe. [Kgaetšedi o re, “Ee, re bona.”—Mor.] Re basetsebane. Go lokile. Bjale, mosadi šo yo ke sa mo tsebego. [“Ke a Go leboga, Jesu.”] Ga ke tsebe selo ka yena. Ga se ka ke ka tsoge ka mmona ka bophelong bja ka. [“Nnete. Ke a Go leboga, Jesu.”] Ke mosetsebje go nna.

221 Gomme re mo bjalo ka seswantšho, go no swana le ge go be go le ka Beibeleng. Mo monna le mosadi ba a kopana, go swana le Mokgethwa Johane 4, ge le nyaka go e bala. Jesu o kopane le mosadi mo sedibeng. [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.] Gomme Yena ga se a tsoge a mmone, gomme ga se a ke a Mmona, pele.

222 Kafao O rile, “Mosadi, Ntlišetše seno.” O be a dira eng? A kgokagana le moya wa gagwe.

223 Gomme o rile, “Ga se setlwaedi go Bajuda go kgopela Basamaria se sebjalo. Ga re ne dikwano.”

O rile, “Eya o bitše monna wa gago, gomme le tle mo.”

O rile, “Ga ke ne monna.”

224 O rile, “Yeo ke nnete. O bile le ba bahlano. Yo motee o dulago le yena ga se wa gago.”

225 O rile, “Mohlomphegi, ke a bona gore O moprofeta. Bjale, re a tseba, rena Basamaria, re a tseba gore ge Mesia a etla, O tla re botša dilo tše. Eupša Wena o Mang?”

O rile, “Ke nna Yena, yo a boletago le wena.”

226 Gomme a kitima, a botša toropokgolo yohle. “Etlang, bonang Monna yo a mpoditšego dilo tše ke di dirilego,” goba se sengwe ka yena. “A Yo ga se yena Mesia?”

[Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.]

227 Gabotse, ge leo e bile leswao la Mesia ka go letšatši lela, gomme O a swana maabane, lehono, le go ya o ile, a go ka se swane lehono bjalo ka ge go bile nako yela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A A ka se dire selo sa go swana? [“Amene.”]

228 Ke ba bakae ba lena ka moagong wo, modiradibe, goba e sego, ba tla e dumelago ge A ka dira ka tsela ya go swana? A re boneng seatla sa gago.

229 Bjale seatla sa ka se se. Bokgole bjo ke bo tsebago, ga se ka ke ka bona mosadi ka bophelong bjohle bja ka. [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.] O eme mo, o re, “Ke a Go leboga, Jesu.” A ka no ba a le Mokriste. A ka no ba a se.

230 Go na le batho ba bantši ba re, “Ke a Go leboga, Jesu,” ga ba tsebe selo ka Yena. Ba bantši ba bona. Le a bona? O rile, “Ba bantši ba tla tla go Nna, Letšatši leo, ba re, ‘Morena, Morena.’ Nna ga se ka ke ka le tseba,” O boletše.

231 Bjale, ge Jesu a swana maabane, lehono, le go ya go ile, gomme O mo magareng ga rena, ge nka kgona go ikokobetša nnamong pele ga Gagwe, go ineela nnamong go Yena, gona O tla šoma ka nna go no swana le ge A dirile ya Gagwe. . . . Modimo o tla šoma ka nna go swana le ge A dirile ka Jesu, ka mosadi mo sedibeng? A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, ke rena ba, bobedi bja rena ga se ra ke ra tsoge ra bonana seng sa rena. A e tla le dira le dumele lena bohle? [“Amene.”] A e tla tiiša tumelo ya lena? [“Amene.”] Gona ge A le mo, ge A phela, gona O sa le Mophološi wa lena, o sa le mofodiši wa lena. A ke nnete? [“Amene.”] Bjale bona ge A tla dira.

232 Bjale, Modimo, ye e ka diatleng tša Gago bjale. Tšohle ke tša Gago, gobane re a tseba gore motho a ka se kgone go dira dilo tše. Go swanetše go tšwa go Wena. Ka kgopelo, Tate, bošegong bjo, bakeng sa poelo ya batho ba ba dutšego mo, bakeng sa letago la Ebangedi, a e dirwe, bošegong bjo, Tate, gore batho ba tla tseba gore O sa dutše o le Jesu Kriste, wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile.

233 Gomme a nke le—le leswiswi le le ka bago ka go tše dingwe tša dipelo tša bona bjale, go se tsebe, go thanka, go makala, ge O tla no tla le go phadimiša Seetša, a nke ba bone Tsela yela, nako yeo, gomme ba sepelele ka go Wena. Ge ba babja, a nke ba fodišwe. Ge ba lahlegile, a nke ba phološwe. Re tla bona tsela go

boela lebopong, ge Morwa a tsoga. E fe, Morena. A nke “Letšatši la toko le hlabe bjale ka phodišo ka diphegong tša Gagwe,” le go phatlatatša pele Boyena bja Gagwe bjo bogolo godimo ga lefelo le. E fe, Tate. Re e kgopela bakeng sa letago la Modimo, Leineng la Jesu Kriste. Amene.

²³⁴ Ke le nyaka le be tlhomphokgolo, ka gore re a lemoga ga re kgone. . . Se ga se go bapala kereke. Se ke go biletša Bogona bja Ramaatlakamoka Modimo ka go moago wo monnyane wo.

²³⁵ Bjale le bona mo ke emego? Go na le batho ba lekgolo masometlhano mo. Ke boletše se pele ga dikete tša masome, dikete tše lekgolo, le bontši bja go lekana dikete tše makgolotlhano, ka nako e tee, mo ba bego ba dutše fao le baganomodimo, basedumele, basetsebemodimo, baswaradinoga, le se sengwe le se sengwe gape. A ka se palelwe.

²³⁶ Bjale, O swanetše go netefatša gore Yena ke Modimo wa Beibele, goba Yena ga se Modimo wa Beibele. Gomme ge A le Modimo wa Beibele, O a swana maabane, lehono, le go ya go ile, ge A ka kgona go botša mosadi yo se a lego mo ka sona. Ga se ka ke ka mmona. Goba, a mmotša se sengwe a tsebago ga ke tsebe selo ka sona. Ge A ka kgona go mmotša se a lego mo ka sona, go swana le ge A dirile mosadi sedibeng, ge A ka kgona go hlatholla go yena se sengwe se a se tsebago. Ge ebile ke sa mo tsebe, gomme ga a ntsebe, gona ke rena ba re eme mo nako ya pele ka bophelong, ka nnete seo se tla le šišinya thata, go fihla kgodi yohle e tla tloga go lena. A nke A e fe, ke thapelo ya ka.

²³⁷ Bjale, mohumagadi yo a lego mo go rapelelwa, ke nyaka yo mongwe le yo mongwe go dumela bjale. Bjale, ka go se tsebe mohumagadi, ke tla no rata go bolela le yena nakwana feela, bjalo ka ge Morena wa rena a dirile mo—mo mosadi mo se—mo sedibeng, feela go no kgokagana le moya wa gagwe.

²³⁸ Bjale, go molaleng re. . . Ga se ra ke ra tsoge ra kopana pele, eupša efela Morena o a go tseba, gomme O a ntsebe. Ge A ka kgona go mpotša se o se tletšego mo, go nkgopela ka sona, se sengwe seo—seo o se tsebago. Gomme ga ke tsebe selo ka wena.

²³⁹ Bjale, ge A go rometše mo, le go ntliša mo, mohlomongwe go hlatholla go wena, goba A ka kgona go bolela ka nna le go mpotša se o se tletšego godimo ga sefala se, a se tla go dira o Mo dumele? [Kgaetšedi o re, “Ee, se tla dira.”—Mor.] Se tla go dira o e dumele? Bjale, ke a bona.

²⁴⁰ Gomme batheeletši ba rile ba tla dumela. Bjale, ke rena ba, re loketše se sengwe go direga, ge Modimo e sa le Modimo. Selo sa go swana seo Jesu Kriste a se dirilego!

²⁴¹ Ke kgona go bona mohumagadi bjale. O nyaka ke rapelele mahlo a gagwe. O na le se sengwe sa go fošagala ka mahlo a gagwe. [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu. Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.] Bjale, seo e be e se go thanka. Yeo ke nnete. [“Ke a Go lebola, Jesu. Ke a Go leboga, Jesu.”] Pono ya gagwe e a

mo palliša, gomme o nyaka go rapelelwa, mahlo a gagwe. Yeo ke therešo. Yeo ke . . . Ge yeo e le nnete, šišinya sakatuku seo go bona, kgaetšedi. [“Tumišang Leina la Gago, Morena.”]

²⁴² Bjale, ga se ka ke ka mmona pele, ka bophelong bja ka. Ke eng se dirilego seo? Ke eng se dirile seo? [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga Morena. Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.] O bonala e le motho yo mokaone. O nagana ke thankile seo? Go lokile, re tla bona. [Morena, re tumiša Leina la Gago, bošegong bjo, Jesu.”] Bjale, mohumagadi . . .

²⁴³ Gore go gononela gohle go ntšhetšwe ka ntle ga kereke ye, go tloga fa go ya pele, gore ge Ngwanešu Ruddell a rera gore, “Jesu Kriste o a swana maabane, lehono, le go ya go ile,” gore go tsebje, ka phuluphithi ye, gore Kriste Jesu o bonagaditše letago la Gagwe le go le netefatša go ba bjalo. [Kgaetšedi o re, “Ee, Morena. Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.]

²⁴⁴ Bjale, ee, ke a bona o . . . Mahlo a gagwe a a befa. Ke bosodi bjo bo lego ka mahlong a gagwe. [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu.”—Mor.] Ka gona, selo se sengwe, o na le se sengwe sa go fošagala ka yena. [“Ke a Go leboga, Jesu.”] O na le . . . O bile le karo ya mohuta wo mongwe. [“Ke a Go leboga, O Morena Jesu. Oo!”] E dirile lebadi le legolo la thišu. Ga a tšwe toropongkgolo ye. [“Ke a Go leboga, Morena.”] Ebile ga a tšwe mo nageng ye. [“Oo!”] O tšwa Kentucky. Yeo ke nnete. Gomme o na le morwedi a nyakago rapelelwa. [“Ke a Go leboga, Jesu. Haleluya! Haleluya!”] Mosetsana yo monnyane, a ka ba mengwaga ye seswai goba lesome bogolo. [“Oo!”] O nyaka thapelo go morwedi yola ka gobane morwedi o godimo go ya go karo. [“Ke a Go leboga, Modimo. Ke a Go leboga, Jesu.”] Seo ke GO RIALO MORENA.

²⁴⁵ Bonang ge eba ke therešo goba aowa. A e be e le therešo, mohumagadi? Ge e le therešo, šišinya sakatuku seo gape, go batho. [Kgaetšedi o re, “Ke a Go leboga, Jesu. O feela mengwaga ye tshela bogolo.”—Mor.] Ke mosetsana yo monnyane. Go lokile.

²⁴⁶ A o a dumela gore Modimo a ka kgona go mpošša leina la gago o mang? [Kgaetšedi o re, “Ee, Morena. Ee, Modimo.”—Mor.] Ge Modimo . . . Mo, ke tla go laetša se sengwe gape. Mo go tla monna, o eme lehlakoreng la gago, yoo ke monna wa gago. [“Ke a Go leboga, Jesu. Ke a Go leboga, Jesu.”] O dutše thwi morago mo. Yeo ke nnete. [“Ke a Go leboga, Jesu. Ke a Go leboga, Jesu.”] Le yena o hloka phodišo. O na le ramatiki. Yeo ke nnete. [“Ke a Go leboga, Jesu.”] Leina la gago ke Camper. [“Ke a Go leboga, Jesu.”] Yeo ke nnete. Gomme o tšwa Kentucky. Eya morago tlase ka Kentucky, le go amogela . . . Tšea sakatuku seo gomme o se bee godimo ga ngwana. [Kgaetšedi o goelesa ntle, “Oo!”] Dumela ka pelo yohle ya gago, se be le karo. Amene. A o dumela ka pelo yohle ya gago? [“Oo!”]

247 Yeo e nyakile go ba ensaeklopedia ya bophelo bja mosadi. Ke swara diatla tša ka, ga se ka ke ka tsoge ka mmona pele, ka bophelong bja ka. Nnete.

248 Bjale, le a bona, o kgwathile eng? O dirile eng? O kgwathile Moprista yo Mogolo yola. O kgwathile yo Motee yola a kgonago go kgwathwa ke maikutlo a mefokolo ya rena. Amene.

249 Bjale, phodišo ke bohlatse bja Modimo mong, Letago la Gagwe Mong. Go lokile.

250 Wena, ke a dumela o mosetsebjhe go nna. Ga ke dumele ke a go tseba. Modimo o a go tseba. Ge Modimo a ka utolla go nna se bothata bja gago e lego, goba se o se nyakago; ge eba ke bolwetši, selapa, goba eng e ka bago; o tla dumela ka pelo yohle ya gago, a o tla dira, mohumagadi? [Kgaetšedi o re, “Oo, ee.”—Mor.] Bjale, šo mohumagadi yo mongwe yo ke sa mo tsebego, le yena ga a ntsebe. Re basetsebane go felela yo motee go yo mongwe. Ye ke nako ya rena ya mathomo go kopana, ka bophelong. Eupša, ge Moya wo Mokgethwa o ka kgonaga go tla, Bogona bja tla ka mo bjale le go re botša se sengwe ka mosadi yo!

251 Bjale, go mo fodiša, nka se kgone go dira seo. Modimo o dirile seo ge A hwile mo Khalibari. Ge a le modiradibe, nka se kgone go mo phološa. Ka gobane, Jesu o dirile seo mo . . . Yeo e šetše e feditšwe. Eupša A ka kgonaga go tla ka Bogona bja Bosephedi bja Gagwe, go laetša gore O sa phela, gomme mediro ya Gagwe e sa le kgonthe, go e dira kgonthe go rena, ge re ka e dumela.

252 [Ngwanešu o golela kudukudu gomme phuthego e hlalala gagolo—Mor.]

253 “Ge o ka kgonaga go dumela, dilo tšohle di a kgonega.” Ge o ka no kgonaga go dumela bjale. Eba le tumelo ka go Modimo. O se ke wa belaela.

Bjale, yo mongwe o ikwela gabotse. Feela, go lokile.

254 Ke be ke theoga go kgabola naga ya Kentucky, letšatši le lengwe, ke kwele monna a etla go kgabola dithokgwa, a goeletša. Ke rile, “A ke monna . . . Molato ke eng ka yena?”

O rile, “O be a nno tagwa le go ikwela gabotse.”

255 Kafao ke monna yo, eupša o tagile ka seno sa go fapana. Go no tagwa le go ikwela gabotse. Yeo ke nnete. “Kafao le se ke la tagwa ka dino tše bogale, eupša le tagwe ka Moya,” go boletše Beibele.

256 Bjale, mosadi yo mo, ka go ba mosetsebjhe, ge Modimo a ka kgonaga go mmošša se bothata bja gagwe e lego sona, goba se sengwe ka yena, se a tsebago gore ga ke tsebe, a a be hlatse, o tla tseba ge eba ke therešo, goba aowa. A ke nnete, mohumagadi? A e tla go thuša ge Modimo a dirile seo? Bjale, go go fodiša, kgaetšedi, ge ke be ke kgonaga go e dira, ke be ke tla e dira, eupša ga ke kgone. Ke no ba motho.

257 Eupša mohumagadi o mo go rapelelwa. O na le seemo sa sabohloko sa motlapa. Yeo ke nnete. Gomme gape o na le bolwetši bja swikiri. Seo ke se o nyakago ge se rapelelwa, a ga se sona, mohumagadi? Ge e le nnete, phagamišetša seatla sa gago godimo, gore batho ba kgone go bona. A o a dumela Modimo a ka kgona go mpotša gore o mang? A seo se tla go thuša? Se tla dira? Gona, Mdi. Johnson, eya morago le go tšea madulo a gago, gomme o fodišwe, ge o ka e dumela, Leineng la Morena Jesu.

258 Ge o ka se kgone go dumela, ga ke tsebe se se fošagetšego. Go na le se sengwe sa go fošagala. A ga le bone? Seetša sa Morwa se a phadima. Seo ke selo sa go swana Jesu Kriste a se dirilego.

259 Ke tseba monna yo. Ke be ke le. . . Mmatšwalagwe o mo. Gomme—gomme ke tseba mosadi wa gagwe. Ga se ke mmone lebaka le letelele, nako ye telele. Leina la gagwe ke James Morris. Eupša ga ke tsebe se a lego mo ka sona. Ga ke tsebe se se fošagetšego ka yena. Ga se ke bone Jim botelele bjalo. Eupša ke. . . O ntsebile ge ke be ke sa le mošemane yo monnyane. Eupša, Jim, ge Morena a ka kgona go utolla go nna se o lego mo ka sona, a o tla e amogela, bjalo ka ke. . . o a dumela, gona, o tla hwetša se o se kgopelago? [Ngwanešu o re, “Amene.”—Mor.] O mo bakeng sa morwa. [“Amene.”] Ke seemo sa monagano. [“Amene.”] A o a dumela o tla fodišwa? [“Amene.”] Eya gomme o e dumele, gona. [“Amene.”] Dumela feela, ka pelo ya gago yohle. (Ke nagana ke swanetše go tla kgauswi, Ngwanešu Jim.)

260 Ke tseba mohumagadi yo. Ke mosadi wa mogwera moratwa wa ka kudu. Leina la gagwe ke Himmelheber. Ke go bone ka lebenkeleng, mo, e sego telele go fetile. Ga ke na le lesedi gore phošo ke eng ka wena. Ke a go tseba. Ke tseba monna wa gago. Monna wa gago le nna re godile mmogo, bjalo ka bašemane. Gomme o ithutile, ke a dumela, ngaka ya mokokotlo, go ba ngaka ya mokokotlo. Yeo ke nnete. Gomme ke. . . go no tseba se bothata e lego ka wena. Eupša ge Morena a ka utolla go nna. . .

261 Bjale, Mdi. Himmelheber, bakeng sa—sa—sa—sa Gilbert, le bakeng sa kgaetšediagwe yo ke bego ke tlwaetše go ya le yena, ge bakeng—bakeng sa bona, ge nkabe ke kgona go go fodiša, ke be ke tla e dira, eupša ga ke kgone. Eupša O tla dira, ge o ka dumela bjale. Gomme ge A ka go dira o tsebe gore—gore. . . Nnete, ke tseba leina la gago. Gomme ke go tseba nako ye telele, eupša ga ke tsebe se bothata e lego ka wena. Ge Modimo a ka mpotša se bothata e lego ka wena, a o tla Mo dumela, bakeng sa pholo ya gago? [Kgaetšedi o re, “Ke a dira.”—Mor.] Atheraitisi ke se e lego bothata bja gago. [“Ee.”] Ke a go bona o ngangegile, o leka go tšwa malaong, mosong. Yeo ke nnete tlwa. Go lokile. Eya morago gae le go amogela phodišo ya gago, Mdi. Himmelheber. Morena Modimo o go dira o loke. Dumela ka pelo yohle ya gago.

262 Morena a le šegofatše. A o dumela ka pelo yohle ya gago? [Phuthego e re, "Amene."—Mor.] Eba le tumelo ka go Modimo. Go lokile.

263 Mohumagadi šo. Lebelela mo, kgaetšedi. Aowa, ga ke tsebe mosadi. Ke a nagana gore ga re tsebane yo motee go yo mongwe. Eupša Modimo o a re tseba, a ke nnete? Re tswetšwe, mengwaga go katologana, eupša ye ke nako ya kopano ya rena ya mathomo, ka mo ke tsebago, goba o tsebago ka yona. Ye ke ya rena ya mathomo. O ka kgona go mmona a šišinya hlogo ya gagwe. Yeo ke nnete. Ye ke nako ya mathomo ke ilego ka bona mosadi, ka bophelong bja ka. Eupša—eupša Modimo o tseba bobedi bja rena. O re tsebile go tloga re sa le bana. O re tsebile. O re tsebile pele lefase le ka tsoge la bopša. O tsebile gore re tla be re eme thwi mo, bošegong bjo.

264 O tsebile tiragalo ye e tla direga, pele ga ge ebile go eba a— a athomo goba molekule. O—O e tsebile, O, ka gobane O be a le. Yena ga a ne magomo. O tsebile se sengwe le se sengwe pele lefase le ka tsoge la bopša. O tsebile se sengwe le se sengwe se se kilego sa direga. O tsebile seboba se sengwe le se sengwe, nako ye nngwe ge se ponya leihlo la sona. O tseba se sengwe le se sengwe, ka gobane O hloka magomo. Le a bona? Gomme o ka se bapetše go hloka magomo le eng kapa eng. O no . . . O . . . E no ba phethagalo ya phethagalo, go dula ka gare. O sa tšwa go fihla. Ke phetho. Le a bona?

265 Bjale, ge A ka kgona go mpotša se bothata bja gago e lego, gona a o tla dumela ka pelo ya gago yohle? [Kgaetšedi o re, "Morena!"—Mor.] O tla dira, pelo yohle ya gago? ["Ee."] Go lokile.

266 O tlaišega ka bothata bja pelo bjo o nyakago go rapelelwa bjona. Pelo. Yeo ke nnete.

267 Bjale, se sengwe gape godimo ga pelo ya gago, go le bjalo. Le a bona, ke swere seo. Le a bona? O naganne, "A o ya go mpušetša morago pele a bolela selo se?" Aowa. Ke ya go go botša. O mo bakeng sa mošemane, morwago. Yeo ke nnete. Gomme morwa yoo ga a mo. [Kgaetšedi o re, "Aowa."—Mor.] Morwa yo o ka Ohio. ["Ee."] O ka bookelong bja TB. ["Ee."] Ka TB. ["Ee."] Gomme ga se a phološwa. Gomme o rapelela soulo ya gagwe, le go welwa ke maruru ga gagwe. GO RIALO MORENA.

268 Ke le hlohla go leka seo ntle, gomme le bone ge seo e le nnete, goba aowa. Yeo ke therešo. A ga se yona, mohumagadi? [Kgaetšedi o re, "Ee, mohlomphegi. Amene."—Mor.] Ke therešo. ["Ee."] Go lokile. Ga ke kgone go fodiša. A o tla dumela? ["Ee, mohlomphegi."] Gona sepela gomme o amogela. Feela bjalo ka ge o e dumetše, seo ke feela tlwa se o tla se amogelago. Sepela, Leineng la Morena. Amene.

269 A le dumela ka pelo yohle ya lena? [Phuthego e re, "Amene."—Mor.] Le a bona? Yena, o . . . Gabotse, Seetša se a

phadima. Re tseba mo re lego bjale. Re ka Bogoneng bja Morena Jesu.

Le re, “O bala menagano ya lena.”

270 Go lokile. Ebile nka se lebelele go mohumagadi yo. Bea seatla sa gago godimo ga sa ka, mohumagadi. Ge Morena a ka mpotša ka tsela ye, o lebeleše ka tsela *ye*, bothata ke eng ka wena, a o tla e dumela? [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] Gomme o a dumela o tla fodišwa? [“Ee.”] Ke mokokotlo wa gago. Yeo ke nnete. Ge yeo e le nnete, phagamiša seatla sa gago godimo go tloga go sa ka. [“Amene.”] Sepela, fodišwa. Jesu Kriste o go dira o loke. Le a bona? Go lokile.

271 Yena—Yena o no ba Morena Jesu, wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile. Go lokile.

272 Monna yo a tlogo, a o nyaka go fodišwa atheraitisi? A o a dumela Modimo o tla go fodiša? [Ngwanešu o re, “Ee.”—Mor.] Gomela morago gomme o be gabotse. Seo ke ka mo se lego bonolo. E no e dumela. Eya morago go setulo sa gago gomme o re, “Ke dumela ka pelo ya ka yohle, ka monagano wa ka ohle.” O tla ba gabotse. E no e dumela ka pelo yohle ya gago. O se dikadike. Go lokile, mohlomphegi.

273 Mosadi yo mo, nnete, le a bona o a roromela. O na le bogole. Mohlomongwe go na le se sengwe gape sa phošo. A re bone. Ee, mohlomphegi. O na le bolwetši bja swikiri. A o a dumela Modimo o tla go fodiša bolwetši bjoo bja swikiri, mme?

274 Morena Modimo, re ahlola selo se sebe se, Leineng la Jesu Kriste. A nke a fodišwe. Amene.

Boela madulong a gago gomme o be gabotse, kgaetšedi.

275 A le dumela ka pelo ya lena yohle? [Phuthego e a araba, “Amene.”—Mor.]

276 Go reng ka wena, o dutšego fao? A o a dumela? A le ntumela go ba mopofeta wa Modimo? [Phuthego e hlalala kudu le go re, “Amene.”—Mor.] Go na le . . . Ge o ka kgona go dumela.

277 Wena o se nago karata ya thapelo, wena o—o babjago le go hloka, eba le tumelo ka go Modimo. O ka kgona go e dumela. Go lokile.

278 O tlišitše mošemane yoo go fodišwa. Ke ka mokokotlong wa gagwe. Yeo ke nnete. O golofetše. A o a dumela o ka kgona go mo tšeela morago go theogela Arkansas, gomme o tla ba gabotse, gomme o tla loka? O nyaka go tlogela tšona diseketere, le go re, “Ke tla tlogela,” le go ba . . . le—le go direla Morena le go dira se se lokilego? A o tla se dira? Go lokile. Go lokile. Gona sepela, bea seatla sa gago godimo ga ngwana bjale, ge o sa eme fao. A nke Morena Modimo wa Legodimo a fodiše ngwana. Gomme a le dire . . .

Ke go hlohla gore o dumele.

279 Go na le mohumagadi o dutše mo, o lebeletše fase ka mahlo a gagwe, o lebeletše, o ntebeletše. O na le bothata ka leoto la gago. Yeo ke nnete. A o a dumela Modimo a ka mpotša o mang? A o tla ntumela? Mdi. Worley. Go lokile, mohlomphegi, yeo ke nnete tlwa. Ga se ka ke ka go bona ka bophelong bja ka. Yoo ke monna wa gago a dutšego ka morago fao. Ke moreri. Ga se ka ke ka mmona ka bophelong bja ka, eupša yeo ke therešo.

280 A o a dumela Modimo a ka mpotša se molato e lego ka wena, mohlomphegi? O na le lefelo ka sefahlegong sa gago, ga o tsebe ge eba ke kankere, ga o tsebe gore ke eng. O na le go phatloga, gape. Yeo ke nnete. O nyaka go fodišwa. Yeo ke therešo, Mna. Worley. Go lokile. A o a dumela ka pelo ya gago yohle? [Ngwanešu o re, “Ee.”—Mor.] Gona sepela gomme o amogele phodišo ya gago, Leineng la Morena Jesu. Yeo ke yona. Yeo ke nnete.

281 Go reng ka mahlo a gago? A o a dumela Modimo o tla go dira o loke, morago fao, o dutšego fao le go ntebelela? Go lokile. Ge o dumela ka pelo yohle ya gago. E no ba le tumelo ka go Modimo, seo ke sohle o swanetšego go se dira.

282 Oo, nna! E direga gohlegohle, bjale, ge le ka no e dumela. E no ba ye ntši kudu ka mo bjale, yo mongwe le yo mongwe o leka go dumela. Bjale le a dumela gore Yena ke Morwa wa Modimo? A le a dumela O a swana maabane, lehono, le go ya go ile?

283 Bjale, a go na le motho mo yo a sa Mo tsebego bjalo ka Mophološi wa gago, gomme o nyaka go phološwa? A o nyaka go dira seo? Ga se wa ke wa amogela Moya wo Mokgethwa, gomme o nyaka go tla le go ba ka go Kriste, gore o be modumedi? Phagamišetša seatla sa gago godimo, ge o re, “Ke tla rata . . .” Modimo a go šegofatše. Etla godimo mo aletareng, gonabjale.

284 Re fe tšhune ye nnyane godimo ga paino yeo fao, motsotso feela, pele re fetša.

285 Ke a go laletša, etla mo, mo aletareng mo. Etla thwi mo gomme o khuname fase. Yeo ke yona, moisa yo moswa. Phagama thwi godimo. Etla mo, mosetsana yo monnyane. Wena yo . . . Lebelela mošemane yo monnyane yo. E swanetše go ba dihlong go ba bangwe. O nyaka go ya godimo, ka pele? O nyaka go tla kgauswi ga Gagwe? Etla thwi godimo bjale. Etla thwi godimo. Amene. Etla thwi godimo bjale ka go Bogona bja Moya wo Mokgethwa. Yeo ke nnete, ngwanešu. Etla pele, bjale. A o ka se tle godimo mo bjale le go khunama fase, pele tirelo ya phodišo e eya pele. Etla thwi godimo mo bjale gomme o fodišwe ka soulong, gona šetša se se diregago. Etla ka go Kriste.

286 Yena ke Tsela, Therešo, Seetša. Ga go motho a tlogo, ka ntle ga Gagwe. O re, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, e ka ba mang a lego, yo a sa amogelago Moya wo Mokgethwa, bjale ke nako ya go e dira. Etla godimo bjale, gomme o tla ka go Kriste. O tla makala ka Wo. O ka se tsebe mokgwa wa go O swara. O ka se O kwešiše, ntle le ge o amogetše Moya wo Mokgethwa. Etla bjale.

287 Ge ke le boditše Therešo, Modimo o boletše le nna. Modimo o boletše ka nna. Ke boletše Therešo. Yena ke Tsela e nnoši. Yena ke Motheo o nnoši. Yena ke phološo e nnoši. “Ga go phološo go leina e ka ba lefe le lengwe le filwego ka tlase ga Legodimo, eupša Leineng la Jesu Kriste.” A o ka se tle, wa Mo amogela bjale?

288 Ke bakgelogi ba bakae ba lego morago fao, ba ratago go tla godimo mo, go khunama fase bjale? Lena le kgelogilego le tlogilego go Modimo, a le ka tla thwi bjale? Etlang godimo. Ye ke iri.

289 Bjale lebelelang. Ge le gana ye, ga ke tsebe ge eba go na le, mang kapa mang wa lena, kholofelo ye e itšego ya lena, goba aowa. Bjale, ga ke boele ka gobane ke eme mo. Eupša ke a le botša, bagwera, ke eng go fetiša Modimo a ka se dirago? Ye ke nako. Ye ke iri ye Modimo a bolelago le batho.

290 Yeo ke nnete, kgaetšedi. Yeo ke nnete, dikgaetšedi. Etla thwi pele. Ye ke iri. Ye ke nako ya gago. O ka se tsoge wa ba bokgauswi bjo bo itšego go Yena, go fihla o ehwa le go ya ka Bogoneng bja Gagwe. O thwi mo, go netefatša o a phela Yenamong. A o ka se tle?

O Kwana ya Modimo, ke a tla! Ke a tla!

Feela bjalo ka ge ke le, ntle le kgopelo e tee,
Eupša gore Madi a Gago a tšholletšwe nna,
Gomme bjalo ka ge ke etla, ke tla dumela,
O Kwana ya Modimo, ke a tla! Ke a tla!

Feela bjalo ka ge ke le, le go se letele
Go tloša soulo ya ka go setee. . .

291 Ba na le sepatso se tee se seso, ke gosedumele. Etla godimo. Ye ke yona. [Phuthego e rapelela godimo—Mor.]

Wena, yo Madi a Gagwe a kgonago go hlwekiša
sepatso se sengwe le se sengwe,
O Kwana ya Modimo, ke a tla! Ke. . .

292 O ka Mo gana bjang, morago ga ge A tlile ka Mantšu, o tlile ka Motho, go dira o tsebe O mo, o bolela le wena, o bolela le wena bjale? Lentšu le lennyane lela le bolela le wena. Yoo ke Modimo. O go nyaka o tle. Ga re na le botelele kudu go ba tikologong mo, bagwera. Re a tloga mo. A o ka se tle gomme wa khunama mo le sehlopha se sa batho? O re, “Modimo, eba le kgaogelo go nna. Nna bjale ke nyaka go amogela Kriste. Ke nyaka go tswalwa gape. Ke nyaka go tlatšwa ka Moya wo Mokgethwa. Ke nyaka se sengwe e lego sa kgonthe. Ke nyaka go ba kgonthe.”

293 Etla godimo, thwi bjale, go dikologa altare, ge re opela temana ye ya go latela. A o ka tla bjale ge re sa tla? [Phuthego e tšwelapele go rapelela godimo—Mor.]

294 Bjale, ba bangwe ba lena batho ba Bakriste ba go loka etlang godimo mo, tikologong le bona. Ba bangwe ba lena batho ba go babja etlang, khunamang fase, le lena. Ba bangwe ba lena batho

le lego Bakriste, etlang godimo gomme le khuname fase le ba, ge re rapela.

. . . amogela,
Re tla amogela, tebalelo ya dibe, kimollo;
Ka gobane . . .

Etla le bona, modiradibe. Etla le bona, wena.

. . . tla go Wena,
O Kwana ya Modimo, ke a tla!

Etla thwi fase mo . . . ? . . .

Feela bjalo ka ge ke le, le go se lete
Go tloša soulo ya ka sepatso se seso,
Go Wena, yo Madi a Gagwe a kgonago go
hlwekiša sepatso se sengwe le se sengwe,
O Kwana ya Modimo . . .

²⁹⁵ O tla loba ntle tšhegofatšo ge o sa tle. [Phuthego e tšwelapele go rapelela godimo—Mor.]

Feela bjalo ka ge ke le, Wena o tla amogela,
Tla amogela, lebalela, hlwekiša, imolla;
Go Wena Madi a Gago a kgonago go hlwekiša
sepatso sengwe le sengwe,
O Kwana ya Modimo, ke a tla! Ke a tla!

²⁹⁶ Go lokile. A nke kereke yohle bjale le inamišeng dihlogo tša lena. Yo mongwe le yo mongwe, ka thapelong, rapelelang batho ba go dikologa aletara, yo mongwe le yo mongwe.

²⁹⁷ Yo mongwe le yo mongwe mo aletareng, bjale, o tšile godimo ga motheo wa Madi a a tšholotšwego. O tšile mo go amogela Moya wo Mokgethwa. O tšile go lebalelwa dibe tša gago; Modimo, Yo a lokilego le go rata.

²⁹⁸ Go tla ba le meetse a letile. O ka kgona go tla mogobeng, gosasa, go kolobetšwa, tlase kerekeng, ge modiša a nyaka go go tliša kua.

²⁹⁹ “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšweng Leineng la Jesu Kriste tshwarelong ya dibe, gomme le tla amogela mpho ya Moya wo Mokgethwa.”

³⁰⁰ “Ge Petro a sa bolela Mantšu a, Moya wo Mokgethwa o wetše godimo ga bona ba ba Le kwelego, gobane ba kwele ba bolela ka maleme.”

³⁰¹ Modimo wa Legodimo, Yo a bego a na le baapostola, Yo a lego Modimo go ya go ile, O mo bošegong bjo.

[Phuthego e tšwelapele go rapelela godimo—Mor.]

³⁰² Bjale a nke yo mongwe le yo mongwe a iname ka thapelong. Yo mongwe le yo mongwe e no phagamišetša lentšu la gago godimo le go rapela, ge modiša a re etellapele.

Ngwanešu Ruddell. Go lokile.



RE TLA YA GO MANG? NST60-0604
(To Whom Shall We Go?)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo mantšiboa, June 4, 1960, mo Tabarenekeleng ya Gospel ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2020 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

www.branham.org